

*HEVRA - SEKRETARICA  
OKOG*

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOSKI KANTON

OPĆINA ZAVIDOVICI

## **SLUŽBENI GLASNIK**

OPĆINE ZAVIDOVICI

3/2002

**9.04.2002.godine**

**SLUŽBENI GLASNIK IZDAJE:**

Služba Općinskog vijeća, Općinskog  
načelnika i službi za upravu

**ODGOVORNİ UREDNIK:**

Hajrudin Katardžić, dipl.pravnik

Na osnovu člana 124. Poslovnika općinskog vijeća Zavidovići ("Službeni glasnik općine Zavidovići", broj 9/97, 3/98; 3/2001 i 5/2001). Komisija za propise i statut ovlaštena je da utvrdi prečišćeni tekst odluke koji sadrži integralni tekst odluke čiji se tekst utvrđuje.

Prečišćeni tekst Statuta općine Zavidovići obuhvata :

1. Statut općine Zavidovići ("Službeni glasnik općine Zavidovići", broj 2/99) u kojem je naznačen dan stupanja na snagu Statuta općine Zavidovići.
2. Odluku o izmjeni i dopuni Statuta općine Zavidovići ("Službeni glasnik općine Zavidovići ", broj 3/2001) u kojoj je naznačen dan stupanja na snagu odluke.

Komisija za propise i statut na 30.sjednici od 12.10. 2001.godine utvrdila je

## **S T A T U T OPĆINE ZAVIDOVICI ( PREČIŠĆENI TEKST )**

### **I – OSNOVNE ODREDBE**

#### **Član 1.**

Općina Zavidovići (u daljem tekstu: Općina), je jedinica lokalne samouprave koja obuhvata naseljena mjesta utvrđena zakonom i u kojoj gradani ostvaruju lokalnu samoupravu na način utvrđen zakonom i ovim Statutom.

#### **Član 2.**

Statutom se uređuju oblici neposrednog sudjelovanja građana o lokalnim poslovima, organizacija i rad općinske uprave, samoupravni djelokrug općine, općinski organi vlasti, općinska imovina i finansiranje lokalne samouprave, propisi i drugi akti općine, upravni nadzor, donošenje Statuta općine i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad općine i njenih organa.

#### **Član 3.**

Statutom se uređuju pitanja osnivanja, djelokruga i rada mjesnih zajednica kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obaveza mjesnih zajednica utvrđenih zakonom i ovim statutom i drugim općim aktima Općinskog vijeća.

#### **Član 4.**

Na pitanja koja nisu regulisana ovim statutom, a statutarnog su karaktera, neposredno će se primjenjivati ustavne odredbe i odredbe odgovarajućih zakona i drugih važećih zakona i propisa.

#### **Član 5.**

Granice općine su utvrđene zakonom.

**Član 6.**

Općina ima svojstvo pravnog lica.

**Član 7.**

Službeni naziv općine je "Općina Zavidovići".

**Član 8.**

Sjedište Općine je u Zavidovićima, u ulici Safvet Bega Bašagića broj 1.

**Član 9.**

Općina ima svoje ambleme.

Amblemi su grb i zastava.

Izgled grba i zastave kao i način upotrebe utvrđuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

**Član 10.**

Općina ima pečat čiji je oblik, sadržaj, vodenje evidencije o izdatim pečatima, način uništavanja pečata i druga pitanja u vezi sa pečatom, uređuju posebnom odlukom Općinskog vijeća, ako zakonom nije drugačije određeno.

**Član 11.**

Dan Općine je 15. septembar.

**Član 12.**

U cilju odavanja javnih priznanja za značajan doprinos u razvoju općine u raznim oblastima društvenog rada i života, mogu se dodjeljivati Općinske nagrade i priznanja.

Općinske nagrade i priznanja su:

- spomen plaketa Općine,
- pismena pohvala,
- pismena zahvalnica,
- proglašavanje počasnog građanina,
- novčana nagrada,
- nagrada u predmetima.

**Član 13.**

Spomen plaketa Općine je najveće priznanje općine.

Uslovi, postupak i način dodjele "Spomen plakete Općine" regulišu se posebnom odlukom.

**Član 14.**

Posebnom odlukom reguliše se način, postupak i način dodjele ostalih javnih priznanja iz člana 12. ovog Statuta.

**II – OSTVARIVANJE I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH  
SLOBODA I SARADNJA S OMBUDSMENIMA****Član 15.**

Općina će stvarati uslove da građani s područja općine u cijelini i na demokratski način ostvaruju sva prava i slobode utvrđene odredbama člana II. A. 1. do 7. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i međunarodnim instrumentima Anexa Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

**Član 16.**

Općinsko vijeće, Općinski načelnik, općinske službe i drugi općinski organi kao i institucije koje vrše javna ovlašćenja koja su im prenijeta odlukom Općinskog vijeća, dužni su u vršenju poslova iz svoje nadležnosti primjenjivati i dosljedno poštovati prava i slobode građana predviđena u odredbama člana II. A. 1. do 7. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i međunarodnim instrumentima Anexa Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Organzi iz prethodnog stava dužni su u svom radu preduzimati sve potrebne mјere i aktivnosti u cilju osiguranja uslova za ostvarivanje i zaštitu prava i sloboda utvrđenih u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine i instrumentima Anexa Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

**Član 17.**

Općinsko vijeće, Općinski načelnik, općinske službe i drugi općinski organi ili institucije koje vrše javna ovlašćenja na osnovu odluke Općinskog vijeća, dužni su, na zahtjev ombudsmena i njihovih zamjenika omogućiti ispitivanje djelatnosti bilo kojeg organa vlasti općine i bilo koje druge institucije ili osobe koje su negirale ljudsko dostojanstvo, prava ili slobode, uključujući provodenje etničkog progona ili održavanje njegovih dokumenata, uključujući i tajne, kao i sudske i upravne spise, i omogućiti saradnju od svake osobe, uključujući bilo kojeg službenika, posebno o pribavljanju potrebnih informacija, dokumenata i spisa i time osigurati uslove za ostvarivanje funkcije ombudsmena u zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda na području općine.

**Član 18.**

Općinski načelnik je dužan omogućiti ombudsmenima i njihovim zamjenicima prisutnost upravnim postupcima koje vode općinske službe za upravu i drugi općinski organi kao i općinski sudija za prekršaje sudskim postupcima.

**Član 19.**

Općinski organi vlasti dužni su, u okviru svojih prava i obaveza, sarađivati sa međunarodnim promatračkim tijelima za ljudska prava osnovana za Bosnu i Hercegovinu, kao i s nadzornim tijelima osnovanim instrumentima navedenim u Anexu Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

**Član 20.**

Općinski načelnik je odgovoran za suradnju i omogućavanje ostvarivanja funkcije ombudsmena i međunarodnih nadzornih tijela u općini, a posebno za saradnju općinskih službi za upravu i drugih općinskih organa.

### **III – SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE**

#### **Član 21.**

Općina je nadležna za neposredno obavljanje poslova lokalne samouprave utvrđene zakonom i ovim Satutom.

#### **Član 22.**

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu sa Ustavom i zakonom i podliježe nadzoru koji obavljaju nadležni organi.

#### **Član 23.**

Općina u okviru samoupravnog djelokruga :

- 1. osigurava uslove za poštivanje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa Ustavom,**
- 2. osigurava lokalne potrebe stanovništva u oblasti brige o djeci, obrazovanja i vaspitanja, informisanja, rada i zapošljavanja, socijalne zaštite, kulture, fizičke kulture i sporta, zaštite životinja, bilja i čovjekove okoline, ako zakonom nije drukčije određeno,**
- 3. preduzima mjere za osiguranje higijene i zdravlja ljudi, u skladu sa zakonom,**
- 4. osigurava sigurnost ljudi i imovine i upravlja općinskom imovinom,**
- 5. donosi budžet i propise o oporezivanju i na drugi način obezbjeđuje potrebno finansiranje koje nije obezbijedila kantonalna ili federalna vlast,**
- 6. vodi urbanističku politiku od značaja za općinu i njen razvoj,**
- 7. upravlja javnim dobrima lokalnog značaja,**
- 8. osigurava korištenje i upravljanje lokalnim građevinskim zemljištem, u skladu sa zakonom,**
- 9. osigurava uvjete rada lokalnih radio i TV stanica, u skladu sa zakonom,**
- 10. vodi brigu o turističkim resursima općine,**
- 11. osigurava vodenje evidencije o ličnim stanjima građana i biračkim spiskovima,**
- 12. osigurava uspostavljanje i održavanje premjera i katastra nekretnina, u skladu sa zakonom,**
- 13. osigurava javni red i mir,**
- 14. obezbjeđuje opće uvjete za snabdijevanje građana i vršenje uslužnih djelatnosti,**
- 15. obavlja upravne poslove iz samoupravnog djelokruga općine,**
- 16. uređuje i druga pitanja u skladu sa Ustavom i zakonom.**

Obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga općine može se, u skladu sa zakonom, povjeriti preduzećima, ustanovama i drugim pravnim licima.

**Član 24.**

Općina obavlja i poslove u oblasti obrazovanja, kulture, turizma, lokalnog poslovanja humanitarne djelatnosti, te radija i televizije, ako te poslove, sukladno odredbi stava 2. Amandmana XV na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, kanton prenese na općinu.

**IV – NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U  
ODLUČIVANJU U LOKALNOJ SAMOUPRAVI****Član 25.**

Gradani imaju pravo da učestvuju u raspravi i vođenju poslova iz djelokruga općine, na zboru građana i putem građanske inicijative i da odlučuju putem referendumu, u skladu sa zakonom i Statutom općine.

**a) Referendum****Član 26.**

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta općine, o prijedlogu propisa, o zavodenju mjesnog samodoprinosu i drugih vanrednih davanja, ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća i drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Referendum za dvije ili više mjesnih zajednica i za cijelo područje općine raspisuje Općinsko vijeće, na prijedlog jedne trećine članova Vijeća, općinskog načelnika ili mjesne zajednice za čije se područje traži raspisivanje referendumu.

Referendum za područje jedne mjesne zajednice ili za jedno ili više naselja sa područja iste mjesne zajednice raspisuje savjet mjesne zajednice.

**Član 27.**

Prijedlog za raspisivanje referendumu može podnijeti savjet mjesne zajednice ili većina zborova građana sa područja mjesne zajednice, odnosno većina zborova građana naselja za koja se traži raspisivanje referendumu.

**Član 28.**

Prijedlog za raspisivanje referendumu sadrži pitanja o kojima se građani trebaju izjasniti na referendumu i područje na kojem treba provesti referendum.

**Član 29.**

Pravo odlučivanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području općine i upisani su u birački spisak.

Odluka donesena na referendumu obavezna je za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika i savjet mjesne zajednice.

- 59 -

**Član 30.**

Od donošenja odluke o raspisivanju referenduma do održavanja referenduma ne može biti kraće vrijeme od 30 dana ni duže od 90 dana.

**Član 31.**

Odlukom o raspisivanju referenduma utvrđuju se:

- dan održavanja referenduma (vrijeme početka i završetka glasanja).
- jasno formulisano pitanje o kome se građani izjašnjavaju na referendumu,
- organi za sprovođenje referendumu ( komisija za sprovođenje referendumu, komisija za izradu biračkih spiskova, glasački odbor, glasačka mjesta i dr.).

**Član 32.**

Organ koji je donio odluku o raspisivanju referenduma usvaja izvještaj o sprovedenom referendumu i donosi odgovarajuću odluku.

**Član 33.**

Ako se na referendumu za prijedlog izjasnilo preko 50% građana koji su upisani u birački spisak, odluka o pitanju o kojem su se građani izjašnjavali, donesena je i obavezna je za sve građane područja za koje je i raspisan referendum.

Ako se građani nisu izjasnili u skladu sa prethodnim stavom, referendum se po istom pitanju ne može raspisati prije isteka roka od šest mjeseci.

**b) Zbor građana****Član 34.**

Građani na zboru mogu raspravljati o svim pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine, predlagati način rješavanja određenog pitanja, odnosno donošenja akata iz djelokruga Općinskog vijeća.

Ovim Statutom propisuje se postupak sazivanja, rada i zaključivanja na zboru građana i obaveze i prava Općinskog vijeća prema zboru građana.

**Član 35.**

Radi razmatranja pitanja iz člana 34. ovog Statuta za područje dvije ili više mjesnih zajednica, odluku o održavanju zbora građana donosi Općinsko vijeće, samostalno ili na prijedlog općinskog načelnika ili na prijedlog dva ili više savjeta mjesnih zajednica ili jedne ili više političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću.

Odluku o zakazivanju zbora građana na području jedne mjesne zajednice donosi savjet te mjesne zajednice.

**Član 36.**

Odlukom o zakazivanju zбора грађана, утврђује се vrijeme и дан одржавања збора грађана, пitanje о коме ће се raspravljati, zaduženo lice које ће отворити збор и njime rukovoditi, zapisničar збора.

Zbor грађана бира два ovjerivača zapisnika.

**Član 37.**

Zбор грађана punovažno odlučuje ако је истом prisutно 10% грађана од ukupnog броја бирача upisanih u бирачки списак за то подручје, а оdluke i zaključci збора грађана су punovažni ако је за оdluku ili zaključak glasalo preko 50% prisutnih грађана на том збору.

На збору грађана се glasa javno (aklamacijom), ако збор не оdluči drugčije.

Informativni збор грађана може се оdržati poslije истека vremena od 30 минута од određenog vremena за почетак i sa najmanje prisutnih 15 грађана.

Zбор грађана може се оdržati i по dijelovima mjesne zajednice (naseljena mjesta). Glasanje за оdluke i zaključke se zbraja по dijelovima збора.

**Član 38.**

Odluku ili zaključак збора грађана обавезно razmatra organ koji je i zakazao збор грађана i o тој odluci ili zaključku zauzima свој stav, обавезно uzimajući u obzir volju грађана iskazom na збору, te o svom ставу по том пitanju pismeno obavještava збор грађана, најкасније u roku od 30 dana.

**c) Грађанска иницијатива****Član 39.**

O svakom пitanju из djelokruga Općinskog вijeća може се pokrenuti rasprava putem грађанске иницијative.

Građani imaju prava i dužnost da o пitanjima od njihovog интереса iz samoupravne nadležnosti Općinskog вijeća ili savjeta mjesne zajednice pokreću иницијativu radi regulisanja određenih пitanja i aktivnosti, која se пitanja nisu mogla na drugi propisani način pokrenuti na raspravu ili pravno regulisati.

Грађанска иницијатива se подноси u pismenoj formi, sa najmanje 30 потписа punoljetnih грађана, nastanjenih на подручју опćine i ovjerenih od nadležnog organa.

Грађanskom иницијativom se formulišu пitanja ili aktivnosti o kojima se treba da izjasni nadležni organ.

Organ koji razmatra грађansku иницијativu, уколико nije nadležan да rješava u tom пitanju, dužan je tu иницијativu proslijediti nadležnom organu uz obavještenje podnosiocu грађanske иницијative.

Organ koji razmatra i rješava грађansku иницијativu, može prikupiti potrebne dokaze ili zakazati druge oblike radi izjašnjavanja грађана o opravdanosti поднесене иницијative.

Općinsko вijeće je dužno da u најкраћем roku – od 40 dana obavijesti подnosioce грађanske иницијative o stavovima i odlukama Вijeća povodom поднесене иницијative.

**Član 40.**

Pored demokratskog izjašnjavanja građana navedenih u odredbama ovog Statuta, radi pribavljanja mišljenja i volje građana za regulisanje određenih pitanja iz samoupravne nadležnosti općine i mjesne zajednice, Općinsko vijeće, može organizovati izjašnjavanje građana i putem ankete, intervjua, stručnih i pravnih rasprava na tribinama, okruglim stolovima i dr.

**Član 41.**

Svaki građanin ima pravo Općinskom vijeću i Općinskom načelniku slati predstavke i pritužbe i davati prijedloge za rješavanje određenih pitanja iz nadležnosti lokalnih poslova općine.

Organji iz prethodnog stava dužni su dati odgovor na podnesenu predstavku ili pritužbu, odnosno prijedlog, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema predstavke ili pritužbe, odnosno prijedloga.

**V – OPĆINSKI ORGANI VLASTI****Član 42.**

Općina ima Općinsko vijeće i Općinskog načelnika koji svoju funkciju vrše u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

**1. Općinsko vijeće****Član 43.**

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana koje donosi općinske propise i druge akte u okviru prava i dužnosti Općine, iz samouprvanog djelokruga općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

**Član 44.**

Općinsko vijeće se sastoji od 31 (tridesetjednog) vijećnika.

**Član 45.**

Mandat vijećnika Općinskog vijeća traje četiri godine, ukoliko zakonom ili drugim propisom nije drugačije propisano.

**Član 46.**

Izbor članova Općinskog vijeća vrši se u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

**Član 47.**

Gradani biraju članove Općinskog vijeća na temelju slobodnog, općeg jednakog i neposrednog izbornog prava, tajnim glasanjem. Niko nema pravo da bilo po kom osnovu pozove birače na odgovornost na glasanje, niti od njega tražiti da se izjasni za koga je glasao ili zašto nije glasao, niti ga može spriječiti da glasa.

- 62 -

**Član 48.**

Vijećnike Općinskog vijeća biraju, višestranačkim i demokratskim putem birači na neposrednim i tajnim izborima na cijelom području općine, u skladu sa zakonom.

**Član 49.**

Općinsko vijeće, iz reda općinskih vijećnika, bira predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg na način i po postupku utvrđenom Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Predsjedavajući saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća i potpisuje akte, koji se donose i usvajaju na sjednicama Općinskog vijeća.

Zamjenik predsjedavajućeg zamjenjuje predsjedavajućeg Općinskog vijeća u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti da obavlja svoju dužnost i pomaže predsjedavajućem Općinskog vijeća u vršenju njegove dužnosti.

Predsjedavajući Općinskog vijeća svoju dužnost obavlja na volonterskoj osnovi, ukoliko vijeće ne odredi drugačije.

**Član 50.**

Općinsko vijeće ima sekretara, koji se bira na vrijeme od četiri godine, ukoliko zakonom ili drugim propisom nije drugačije propisano.

Sekretar Općinskog vijeća pomaže predsjedavajućeg u pripremanju sjednica i osiguravanju uslova za rad Općinskog vijeća i obavlja druge poslove i zadatke utvrđene Poslovnikom o radu Vijeća ili koje mu povjeri predsjedavajući.

**Član 51.**

Sekretar Općinskog vijeća odgovoran je za zakonitost svih opštih i pojedinačnih akata, koja donosi Općinsko vijeće. U tom cilju sekretar ima pravo i dužnost da cijeni zakonitost prijedloga svih akata, koji se podnose Općinskom vijeću na razmatranje, odlučivanje i usvajanje i da o eventualnoj nezakonitosti blagovremeno obavijesti predsjedavajućeg Općinskog vijeća.

**Član 52.**

Općinsko vijeće zasjeda javno, osim u izuzetnim okolnostima predviđenim u Poslovniku Vijeća i vodi zapisnik o donesenim odlukama.

**Član 53.**

Vijećnik u Općinskom vijeću ne može se pozvati na krivičnu ili gradansku odgovornost, pritvoriti, niti na drugi način kažnjavati za izrečeno mišljenje ili glas koji je dao u Općinskom vijeću.

**Član 54.**

Članovi Općinskog vijeća za svoj rad u Općinskom vijeću, pored prava na naknadu troškova, odnosno izgubljenu zaradu, imaju pravo i na naknadu čiju visinu posebnim aktom utvrđuje Općinsko vijeće.

- 63 -

**2. Nadležnost Općinskog vijeća**

**Član 55.**

**Općinsko vijeće:**

1. priprema i donosi Statut općine,
2. donosi odluke, druge propise i opće akte iz nadležnosti općine,
3. bira i smjenjuje predsjedavajućeg Vijeća i njegovog zamjenika,
4. bira i smjenjuje Općinskog načelnika,
5. imenuje i razrješava sekretara Vijeća, predsjednika i članove radnih tijela koje osniva Vijeće, kao i druga lica kada je to zakonom i Statutom utvrđeno,
6. usvaja budžet i izvještaj o izvršenju budžeta općine na prijedlog Općinskog načelnika,
7. donosi planove i programe razvoja u pojedinim oblastima iz samoupravnog djelokruga općine,
8. donosi propise o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje koje nije donijela i obezbijedila kantonalna ili federalna vlast
9. osniva javna preduzeća, javne ustanove i druga pravna lica za obavljanje privrednih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za općinu,
10. raspisuje referendum,
11. raspisuje javni zajam i samodoprinos i odlučuje o zaduženju općine,
12. osniva službe za upravu i uređuje njihovu organizaciju i rad,
13. donosi Poslovnik o svom radu
14. utvrđuje nazive za dijelove naseljenog mjeseta,
15. odlučuje o inicijativama za davanje i izmjenu naziva ulica, trgova, mostova i sl.,
16. vrši i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

**Član 56.**

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova općinskih vijećnika.

**Član 57.**

Na sjednicama Općinskog vijeća glasa se javno, ako Vijeće ne odluči da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

Predsjedavajući Vijeća i Općinski načelnik biraju se, u pravilu, tajnim glasanjem, ako Općinsko vijeće ne odluči drugčije.

**Član 58.**

Općinsko vijeće može osnivati savjete, komisije, odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz svog djelokuga.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stava 1. ovog člana utvrđuje se Poslovnikom, odnosno posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

**Član 59.**

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća uređuju se pitanja koja se odnose na prava i obaveze vijećnika, njihovu odgovornost, postupak sazivanja prve sjednice Vijeća i njegovog konstituiranja, potvrđivanja mandata izabranih vijećnika, način izbora predsjedavajućeg Vijeća, svečane zakletve, postupak sazivanja sjednica Vijeća, utvrđivanje dnevnog reda, održavanje reda na sjednici, utvrđivanje rezultata glasanja, ovlašteni predlagajući za sazivanje sjednice, postupak donošenja općinskih propisa, izvještavanje javnosti o sjednici, donošenje programa rada Vijeća, određivanje radnih tijela Vijeća, njihov sastav, nadležnost i način rada, sadržaj i način vođenja zapisnika o radu sjednice Vijeća i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Općinskog vijeća.

**3. Općinski načelnik****Član 60.**

Nosilac izvršne vlasti, u okviru prava i dužnosti općine, jest Općinski načelnik.

Općinski načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno, ako Općinsko vijeće ne odluči drugčije.

**Član 61.**

Općinskog načelnika bira i smjenjuje Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika, na način i po postupku utvrđenom Poslovnikom o radu Vijeća i ovim Statutom.

**Član 62.**

Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine, ukoliko zakonom ili drugim propisom nije drugačije propisano.

Po isteku roka od četiri godine, isto lice može biti birano za općinskog načelnika pod uslovima propisanim zakonom ili drugim propisom.

**Član 63.**

Ako mjesto Općinskog načelnika ostane upražnjeno prije isteka mandata, Općinsko vijeće će izabratи novog načelnika u roku od 30 dana.

U slučaju da Općinski načelnik bude povremeno u nemogućnosti da obavlja svoju dužnost, njega zamjenjuje lice određeno odlukom Općinskog vijeća.

**Član 64.**

Općinski načelnik predstavlja i zastupa Općinu, ukoliko posebnim zakonom nije drugčije uređeno.

**Član 65.**

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadležan je da:

1. provodi općinsku politiku i izvršava općinske propise,
2. izvršava poslove putem općinskih službi za upravu, koji su na Općinu prenijeli Kanton ili Federalna vlast,

- 65 -

- 3. postavlja i razrješava rukovodeće službenike i službenike sa posebnim ovlašćenjima,**
- 4. imenuje i smjenjuje općinske službenike,**
- 5. osigurava saradnju općinskih službenika sa ombudsmenima i njihovim zamjenicima,**
- 6. podnosi izvještaj Općinskom vijeću o provođenju općinske politike i svojim aktivnostima,**
- 7. stara se o organizaciji općinskih službi i njihovom radu, rukovodi tim službama i osigurava uvjete za rad tih službi,**
- 8. osigurava pripremu propisa koje donosi Općinsko vijeće,**
- 9. obavještava Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona, odnosno nadležne kantonalne organe o izvršavanju kantonalne politike i kantonalnih zakona i drugih propisa i međunarodnih ugovora, kao i o stanju u odgovarajućoj oblasti, kada je njihovo izvršavanje povjeroeno Općini,**
- 10. vrši konsultacije za izbor sudija Općinskog suda,**
- 11. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.**

**Član 66.**

Općinski načelnik odgovara Općinskom vijeću za obavljanje poslova lokalne samouprave.

Općinski načelnik odgovara Općinskom vijeću i za obavljanje poslova koji su zakonom Federacije Bosne i Hercegovine ili zakonom Zeničko-dobojskog kantona preneseni na Općinu.

U obavljanju poslova iz prethodnog stava Općinski načelnik ostvaruje potrebnu saradnju sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona i nadležnim organima uprave kantona, odnosno Vladom Federacije Bosne i Hercegovine i nadležnim federalnim organima uprave, ovisno od toga da li se radi o provođenju zakona Kantona odnosno federalnog zakona.

**Član 67.**

Ukoliko Općinski načelnik prekrši zakletvu ili iz drugih razloga postane nedostojan te funkcije, može biti smijenjen odlukom Općinskog vijeća.

**Član 68.**

Za izvršavanje poslova iz svoje nadležnosti Općinski načelnik može formirati savjet.

Sastav i broj članova savjeta utvrđuje se odlukom Općinskog načelnika.

**Član 69.**

Savjet pomaže načelniku u donošenju, pripremanju i izvršavanju odluka i drugih akata iz njegove nadležnosti i vrši druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim propisima općine.

**Član 70.**

Za obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga općine, kao i upravnih i stručnih poslova koji se federalnim zakonom i zakonom kantona prenesu na općinu, osnivaju se jedna ili više općinskih službi za upravu.

- 66 -

Općinske službe za upravu osniva Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.

Odlukom o osnivanju općinskih službi za upravu uređuju se pitanja koja se odnose na naziv, broj, nadležnost, rukovođenje, odgovornost i način rada općinskih službi za upravu.

**Član 71.**

Radom svih općinskih službi za upravu rukovodi Općinski načelnik i koordinira i usmjerava njihov rad, s ovlastima predviđenim zakonom, ovim statutom i općinskim propisima.

Radom pojedine općinske službe za upravu neposredno rukovodi rukovodilac služe.

Rukovodilac službe odgovoran je Općinskom načelniku za svoj rad i rad službe kojom rukovodi.

**Član 72.**

Rukovodioce općinskih službi za upravu imenuje Općinski načelnik.

Općinski načelnik postavlja i smjenjuje službenike i namještenike općinskih službi za upravu, nakon provedenog javnog konkursa, odnosno oglasa, u skladu sa zakonom.

Za rukovodioca službe za upravu može biti imenovano lice koje ima visoku stručnu spremu odgovarajućeg smjera, položen stručni ispit i radno iskustvo najmanje od tri godine poslije završetka visoke školske spreme.

**Član 73.**

Unutarnja organizacija općinskih službi za upravu uređuje se Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji.

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji sadrži djelokrug službe, organizacijske jedinice i njihovu nadležnost, sistematizaciju radnih mjeseta i uvjete u pogledu stručne spreme, radnog iskustva, stručnog ispita i broja izvršitelja, rukovođenja službom i odgovornosti za njen rad i druga pitanja bitna za organiziranje i rad službi.

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji donosi Općinski načelnik uz saglasnost Općinskog vijeća.

**Član 74.**

Općinske službe za upravu, u skladu sa zakonom i ovim Statutom, neposredno obavljaju sljedeće upravne i druge stručne poslove:

1. izvršavaju općinske propise i druge opće akte iz samoupravnog djelokruga općine,
2. rješavaju u upravnom postupku o pravima, obavezama i pravnim interesima građana i pravnih osoba iz samoupravnog djelokruga Općine,
3. obavljaju nadzor nad djelatnošću javnih preduzeća i ustanova koje obavljaju poslove na osnovu javnih ovlasti utvrđenih propisima Općine,
4. daju inicijative za rješavanje određenih pitanja iz samoupravnog djelokruga općine,
5. pripremaju nacrte općinskih propisa i drugih općih akata iz svoje nadležnosti, te
6. obavljaju i druge poslove odredene ovim statutom i općinskim propisima.

Pored poslova iz stava 1. ovog člana, općinske službe za upravu obavljaju i upravne i druge stručne poslove koji su federalnim zakonom, odnosno zakonom kantona, preneseni na Općinu.

**Član 75.**

Rad općinskih službi za upravu je javan.

Općinske službe za upravu samostalno obavljaju poslove iz svoje nadležnosti i za svoj rad odgovorne su Općinskom načelniku.

**Član 76.**

Za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti općinskih službi za upravu mogu se za jedno ili više naseljenih mjesta osnovati mjesni uredi, izvan sjedišta općinskih službi za upravu.

Mjesne uredi osniva Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika. Odlukom o osnivanju mjesnih ureda određuje se nadležnost, sjedište, područje, broj izvršitelja i nadzor nad obavljanjem poslova iz nadležnosti mjesnog ureda.

**Član 77.**

U nadležnosti mjesnih ureda mogu se predviđjeti poslovi koji se odnose naročito na: vodenje matičnih knjiga i obavljanje matične službe, ovjeravanje prepisa raznih isprava, izdavanje uvjerenja ili potvrda o činjenicama o kojima se vode službene evidencije kod općinskih službi za upravu, primanje zahtjeva i drugih podnesaka koje građani upućuju općinskim službama za upravu, davanje raznih obavještenja koje traže građani, obavljanje službe dostave raznih pismena građanima i druge poslove od neposrednog interesa za ostvarivanje prava i obaveza građana kod općinskih službi za upravu.

**Član 78.**

Sredstva za rad općinskih službi za upravu i mjesnih ureda osiguravaju se u Budžetu općine.

**Član 79.**

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe općinskih službi za upravu mogu se osnovati odredene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, o čemu odlučuje Općinski načelnik.

**Član 80.**

Unutrašnja organizacija općinskih službi za upravu i zajedničkih i samostalnih službi za upravu utvrđuje se pravilnikom, koji donosi Općinski načelnik, uz saglasnost Općinskog vijeća.

**VI – OSTALI ORGANI U OPĆINI**

**Član 81.**

U Općini postoje i drugi organi, i to:

- **Općinsko pravobranilaštvo,**
- **Općinski sudija za pekršaje,**

**- Općinski štab civilne zaštite**

Odnosi između ovih organa i organa Općine uređiće se posebnom odlukom u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

**VII – MJESNA SAMOUPRAVA****Član 82.**

Mjesna samouprava ostvaruje se u mjesnoj zajednici.

Mjesna zajednica može biti osnovana za jedno naseljeno mjesto, više međusobno povezanih manjih naselja ili za veći dio naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini cjelinu.

**Član 83.**

Mjesnu zajednicu osniva Općinsko vijeće ili gradani referendumom.

Pravo učešća na referendumu imaju svi gradani nastanjeni na područjima naseljenih dijelova za koja se osniva mjesna zajednica, koji su upisani u birački spisak.

**Član 84.**

Prijedlog za osnivanje mjesne zajednice može dati najmanje 10% birača upisanih u popis birača naseljenih mjesta ili naselja za čije se područje predlaže osnivanje mjesne zajednice ili razna udruženja građana sa tog područja ili Općinsko vijeće ili Općinski načelnik.

Na prijedlog iz prethodnog člana Općinsko vijeće donosi odluku o raspisivanju referendumu radi izjašnjavanja građana o osnivanju mjesne zajednice na tom području.

Odlukom o referendumu određuje se osnivački odbor od 5 članova i vrijeme održavanja referendumu, područje za koje se osniva mjesna zajednica i drugi uslovi o spovodenju referendumu.

Ukoliko se na referendumu izjasni natpolovična većina birača o osnivanju mjesne zajednice pristupa se izradi statuta i drugih akata i formiranju organa mjesne zajednice.

Osnivački odbor iz stava 3. dužan je pripremiti pravila i druge akte mjesne zajednice i sprovesti izbore za savjet mjesne zajednice u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o osnivanju mjesne zajednice.

**Pravila mjesne zajednice usvaja savjet mjesne zajednice.**

Pravila mjesne zajednice objavljuje se u Službenom glasniku općine Zavidovići.

Pravilima mjesne zajednice u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom utvrđuju se nadležnosti mjesne zajednice, koje neposredno utiču na svakodnevne potrebe i život i rad građana, kao što su:

1. izgradnja i održavanje puteva, kanalizacije, vodovoda i dr.komunalnih potreba,
2. uređenje naselja, izgradnja i održavanje javnih prostora, nasada, sportskih objekata, objekata kulture i zabave i sl.
3. izgradnja i održavanje javnih groblja, ukoliko ova nadležnost nije prenijeta na druge organe i organizacije,
4. čišćenje javnih površina i zaštita okolice,
5. obavlja i druge poslove od interesa za život i rad građana u mjestu stanovanja, odredene statutom mjesne zajednice i drugim propisima.

**Član 85.**

Zadovoljavanje potreba i interesa građana u mjesnoj zajednici finansira se iz:

- **sredstava građana, koji oni udružuju putem samodoprinosa ili na drugi način,**
- **naknada za usluge i drugih prihoda, koje svojim aktivnostima ostvaruju mjesne zajednice,**
  - **prihoda koje Općina ustupa mjesnoj zajednici, u skladu sa planovima razvoja mjesne zajednice, odnosno Općine,**
    - **naknada koje mjesna zajednica propisuje za korištenje objekata i imovine mjesne zajednice,**
      - **poklona i drugih sredstava.**

**Član 86.**

Odlukom općine može se mjesnoj zajednici prenijeti vršenje poslova iz samoupravnog djelokruga općine koji su od neposrednog uticaja na život i rad građana na području mjesne zajednice.

Odlukom iz prethodnog stava utvrđuju se i obezbjeđuju sredstva koja Općina prenosi na mjesnu zajednicu.

**Član 87.**

Mjesna zajednica ima svojstvo pravnog lica i stiče ga danom upisa u registar mjesnih zajednica koji vodi nadležna općinska služba za upravu.

Općinsko vijeće posebnom odlukom utvrđuje postupak registracije i način vodenja registracije i organe koji vode registar mjesnih zajednica.

**Član 88.**

Mjesna zajednica ima svoj finansijski plan prihoda i rashoda.

Finansijski plan prihoda i rashoda iz prethodnog stava donosi savjet mjesne zajednice.

**Član 89.**

Mjesna zajednica ima pravila mjesne zajednice.

Pravila mjesne zajednice, po prethodno pribavljenoj javnoj raspravi, usvaja savjet mjesne zajednice dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova savjeta mjesne zajednice.

**Član 90.**

Pravila mjesne zajednice, u skladu sa zakonom i ovim Statutom, ureduje se postupak osnivanja mjesne zajednice, njena nadležnost, organi mjesne zajednice, način njihovog izbora i opoziva, njihova nadležnost, način finansiranja djeletnosti mjesne zajednice, postupak provođenja referendumu za područne mjesne zajednice ili za dijelove područja mjesne zajednice, odnos prema Općini i njenim organima, odnos prema pravnim licima na području mjesne zajednice i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad mjesne zajednice.

- 70 -

**Član 91.**

Organj mjesne zajednice su:

- 1. zbor građana,**
- 2. savjet mjesne zajednice**

**Član 92.**

Broj članova savjeta mjesne zajednice utvrđuje se pravilima mjesne zajednice, koji ne može biti manji od 7, niti veći od 15 članova.

Savjet mjesne zajednice biraju građani sa područja mjesne zajednice, koji imaju opšte biračko pravo, neposredno i tajnim glasanjem.

Nacionalna struktura savjeta mjesne zajednice mora održavati nacionalnu strukturu stanovništva mjesne zajednice.

Mandat članova savjeta mjesne zajednice traje 2 (dvije) godine.

**Član 93.**

Savjet mjesne zajednice donosi **program rada, finansijski plan prihoda i rashoda mjesne zajednice, poslovnik o svom radu i vrši druge poslove**.

Savjet mjesne zajednice iz svojih redova bira predsjednika savjeta mjesne zajednice na period od 2 (dvije) godine.

Predsjednik savjeta mjesne zajednice predstavlja mjesnu zajednicu, saziva sjednice savjeta i predsjedava im, izvršava zaključke i odluke savjeta mjesne zajednice, predlaže finansijski plan i naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana, obavlja i druge poslove utvrđene statutom mjesne zajednice.

Predsjednik savjeta mjesne zajednice za svoj rad odgovara savjetu mjesne zajednice.

Predsjednik savjeta mjesne zajednice sarađuje sa Općinskim načelnikom i drugim organima općine i odgovoran je Općinskom načelniku i Općinskom vijeću za one poslove i zadatke, koji su posebnom odlukom preneseni u nadležnost mjesne zajednice.

**Član 94.**

Savjet mjesne zajednice obavezan je značajnije odluke i planove koji su od neposrednog interesa za građane ili koji zahtijevaju neposredna materijalna davanja građana iznijeti na javnu raspravu na zborove građana.

Zborove građana zakazuje savjet mjesne zajednice, a predsjednik savjeta mjesne zajednice odlukom o zakazivanju zbora utvrđuje vrijeme održavanja zbora, dnevni red, lice koje će rukovoditi zborom građana, zapisničara zbora građana.

Zbor građana bira dva ovjerivača zapisnika.

Zbor građana punovažno odlučuje ako istom prisustvuje najmanje 10% birača sa područja za koji se zbor zakazuje, a odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih građana na zboru.

Ako se na ponovljenom zboru građana ne odazove potreban kvorum iz stava 3. ovog člana, a odluke i zaključci su neophodni i hitni, zbor će se održati i odluke i zaključci su punovažni, ako je za njih glasala natpolovična većina prisutnih na tom zboru.

- 71 -

Savjet mjesne zajednice na zborove građana, radi razmatranja, obavezno dostavlja prijedlog pravila, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama pravila mjesne zajednice, godišnje i srednjoročne planove razvoja mjesne zajednice, urbanističke planove i dr.

**Član 95.**

Administrativne, stručne i druge poslove za potrebe mjesnih zajednica obavljat će Služba Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i službi za upravu.

**VIII – IMOVINA OPĆINE I FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE****Član 96.**

Sve pokretne i nepokretne stvari koje u skladu sa zakonom pripadaju Općini, kao što su zgrade i drugi objekti u kojima su smješteni općinski organi vlasti i druga imovina, kao i prava koja pripadaju toj imovini, čini imovinu Općine.

Imovinom u vlasništvu Općine upravlja se pažljivo po načelima dobrog domaćina, o čemu se brine Općinski načelnik.

O sticanju, otudivanju ili o davanju u zakup imovine u vlasništvu Općine odlučuje Općinsko vijeće, samostalno ili na prijedlog Općinskog načelnika.

**Član 97.**

Nepokretna imovina Općine može se, u skladu sa zakonom dati u zakup preduzećima i drugim pravnim osobama, kao i građanima.

O davanju u zakup imovine iz prethodnog stava raspisuje se oglas.

Način korištenja nepokretnе imovine date u zakup i obaveze korisnika te imovine, utvrđuju se ugovorom koga u ime Općine zaključuje Općinski načelnik.

**Član 98.**

Općini pripadaju prihodi utvrdeni zakonom kao i sredstva za obavljanje prenesenih poslova.

Općina ima pravo da u granicama određenim zakonom, svojim propisima utvrđuje općinske poreze, takse, naknade i ostala davanja, koja čine prihod Općine.

Prihode iz stava 2. ovog člana donosi Općinsko vijeće.

**Član 99.**

Općina ima budžet u kojem se iskazuju prihodi i rashodi.

Budžet se izraduje na način predviđen zakonom i donosi se za jednu kalendarsku godinu, na prijedlog Općinskog načelnika.

Po isteku godine za koju je budžet donesen sastavlja se izvještaj o izvršenju budžeta.

**Član 100.**

Izmjene i dopune budžeta vrši Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.

**Član 101.**

Budžet se donosi prije početka godine za koju se donosi.

Ako se budžet ne može donijeti prije početka naredne godine za koju se donosi, donosi se odluka o privremeno finansiranju i to najduže do tri mjeseca.

Odluku iz prethodnog stava donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.

**Član 102.**

Općina samostalno raspolože prihodima koji joj pripadaju i može se zaduživati i zaključivati ugovore o kreditu.

**Član 103.**

Općinsko vijeće donosi odluku o izvršenju budžeta kojom se uređuju uvjeti, način i postupak raspolažanja prihodima i rashodima budžeta.

Odluka iz prethodnog stava donosi se uz godišnji budžet Općine.

O izvršenju godišnjeg budžeta Općine neposredno je odgovoran Općinski načelnik.

**Član 104.**

Iz godišnjeg budžeta općine finansiraju se djelatnosti Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, Općinskog načelnika i općinskih službi za upravu i drugih općinskih organa određene djelatnosti u oblasti komunalnih i društvenih službi radi zadovoljenja osnovnih potreba građana, zaštita prirode i okoline, mjesni uredi, mjesne zajednice i druge potrebe, u skladu sa zakonom, o čemu odlučuje Općinsko vijeće.

**Član 105.**

Po isteku godine za koju je budžet Općine donesen sastavlja se završni račun o izvršenju budžeta općine.

Završni račun donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.

**Član 106.**

Općina može udruživati svoja sredstva iz budžeta sa sredstvima drugih općina radi izgradnje objekata ili obavljanja djelatnosti od zajedničkog interesa.

Općinsko vijeće donosi odluku o udruživanju sredstava.

Odlukom iz prethodnog stava utvrđuju se visina sredstava, namjena, način osiguranja, rokovi i druge obaveze općine u vezi sa udruživanjem tih sredstava.

**Član 107.**

Općinsko vijeće obavlja poslove nadzora nad materijalnim i finansijskim poslovanjem organa vlasti općine putem odgovarajućeg radnog tijela Općinskog vijeća.

U okviru nadzora iz prethodnog stava, Općinsko vijeće može obustaviti od izvršenja, poništiti odnosno ukinuti nezakoniti akt o materijalnom odnosno finansijskom poslovanju koji je donio organ vlasti Općine.

**Član 108.**

Općina može osnivati javna preduzeća i javne ustanove, u skladu sa ustavom, zakonom i ovim Statutom.

**Član 109.**

Imovinom na području općine, za koju se sa sigurnošću ne može utvrditi stvarni vlasnik, upravlja Općina, ako zakonom nije drukčije regulisano.

**IX – SARADNJA S DRUGIM OPĆINAMA I GRADOVIMA I  
UDRUŽIVANJE OPĆINE U ZAJEDNICE I SAVEZE OPĆINA****Član 110.**

U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općina ostvaruje saradnju s drugim općinama i gradovima, a posebno sa susjednim općinama.

Saradnja iz stava 1. planira se i ostvaruje u onim poslovima koji su od njihovog zajedničkog interesa.

Saradnju iz prethodnih stavova ostvaruje Općinsko vijeće, odnosno Općinski načelnik svaki u pitanjima iz svog djelokruga rada.

**Član 111.**

Općina se može udruživati u zajednicu općina za određeno područje, u skladu sa zakonom.

Odluku o udruživanju Općine u zajednicu općina donosi Općinsko vijeće, samostalno ili na prijedlog načelnika.

Odlukom o udruživanju Općine u zajednicu općina utvrđuju se ciljevi udruživanja, način ostvarivanja tih ciljeva u zajednici općina i druga pitanja od značaja za rad u zajednici općina.

**Član 112.**

Općina može pristupiti međunarodnim udruženjima lokalnih zajednica i surađivati s odgovarajućim lokalnim jedinicama drugih država, u skladu sa Ustavom BiH, Ustavom Federacije BiH i zakonom.

Odluka o pristupanju udruženjima odnosno ostvarivanju suradnje iz prethodnog stava donosi Općinsko vijeće, samostalno ili na prijedlog Općinskog načelnika.

**Član 113.**

Općina se može bratimiti sa drugim općinama i međunarodnim udruženjima lokalnih zajednica.

Općina se bratimi sa drugim općinama i međunarodnim udruženjima lokalnih zajednica na osnovu prethodno utvrđene dobre saradnje i posebnih interesa iz pojedinih oblasti društvenog rada i života.

Odlukom o bratimljenju utvrđuju se razlozi bratimljenja i ciljevi daljnje saradnje.

Odluku o bratimljenju donosi Općinsko vijeće, samostalno ili na prijedlog Općinskog načelnika.

**Član 114.**

Općina se može udruživati u odgovarajući savez općina u Federaciji BiH, odnosno Savez općina BiH, o čemu odlučuje Općinsko vijeće samostalno ili na prijedlog Općinskog načelnika.

Udruživanje iz prethodnog stava ima za cilj da se u Savezu općina unapređuju odredeni zajednički interesi i osigurava njihova zaštita.

**X – PROPISI I DRUGI AKTI OPĆINE****a) Akti Općinskog vijeća****Član 115.**

Općinsko vijeće donosi:

- statut, budžet, završni račun, izvještaj o izvršenju budžeta, Poslovnik o radu

**Općinskog vijeća, odluke i druge propise, u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom i daje autentična tumačenja propisa koje donosi.**

Poslovnikom Općinskog vijeća bliže se uređuju sadržaj i način pripremanja i donošenja općinskih propisa i drugih akata iz prethodnog stava, kao i način njihovog objavljivanja.

Općinski propisi i opći akti Općinskog načelnika moraju biti u saglasnosti sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

**Član 116.**

Općinsko vijeće donosi općinske propise i druge akte i o pitanjima koja su zakonom Kantona, odnosno zakonom Federacije prenesena na Općinu, ako je zakonom o prenošenju tih poslova predviđeno bliže uredjenje i donošenje tog propisa.

**Općinsko vijeće donosi opće propise u obliku odluke, naredbe i uputstva.**

**Član 117.**

Odlukom se uređuju pitanja i odnosi iz samoupravnog djelokruga Općine, osnivaju općinske službe za upravu i druga tijela općine, uređuju pitanja koja se odnose na prihode i finansijska sredstva općine, osnivaju preduzeća, javna preduzeća, ustanove i druga pravna lica, utvrđuju odredena pitanja i određuju mјere u okviru nadležnosti Općinskog vijeća, uređuju odredena pitanja, koja su zakonom Federacije, odnosno zakonom Kantona prenesena na općinu, a predviđeno je donošenje općinskog propisa, te i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

**Član 118.**

**Naredbom** se, radi izvršavanja određenih pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, naređuje ili zabranjuje postupanje u određenoj situaciji, koja ima opći značaj na području općine.

**Član 119.**

**Uputstvom** se propisuje način rada i izvršavanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine.

**Član 120.**

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, Općinsko vijeće donosi rješenja i zaključke kao pojedinačne akte.

**Rješenjem** se odlučuje o imenovanjima, postavljenjima i razriješenjima, odnosno smjenjivanju, o dodjeli određenih prava ili utvrđivanju ili oduzimanju određenih prava, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Općinskog vijeća.

**Član 121.**

**Zaključkom** se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za utvrđivanje određene politike i opštih propisa, određuju zadaci za Općinskog načelnika ili općinske službe za upravu prilikom razmatranja pitanja iz njihovog djelokruga i drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Općinskog vijeća.

**b) Akti Općinskog načelnika****Član 122.****Općinski načelnik donosi opće i pojedinačne akte.**

Općinski načelnik u izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti može donositi provedbene opće akte radi primjene općinskih propisa i odredaba ovog Statuta, odnosno primjene zakona, ako je zakonom predviđeno donošenje takvog općeg akta.

Provedbeni opći akti koje donosi Općinski načelnik su: **pravilnici, instrukcije, naredbe i uputstva.**

**Član 123.**

U izvršavanju općinskih propisa i odredaba ovog Statuta, Općinski načelnik donosi rješenja i druga pojedinačna akta, kojima se u upravnom postupku rješava o pravima, obavezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih lica u prvom stepenu na osnovu tih propisa.

Pripremu načrta rješenja i drugih pojedinačnih akata iz prethodnog stava obavljaju općinske službe za upravu, svaka u pitanjima iz svoje nadležnosti.

Općinski načelnik može ovlastiti rukovodioce općinskih službi za upravu da u pojedinim pitanjima donose rješenja i druge pojedinačne akte iz prvog stava ovog člana, o čemu se mora donijeti posebno rješenje o prenošenju te ovlasti.

Protiv prвostepenih rješenja i drugih prвostepenih pojedinačnih akata iz stava 1. ovog člana, koja donosi Općinski načelnik, odnosno rukovodilac općinske službe za upravu, nezadovoljna strana ima pravo izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana prijema tog akta, ako propisom nije drugačije određeno.

O žalbi iz prethodnog stava, u drugom stepenu rješava nadležno tijelo koje obrazuje Općinsko vijeće, ako zakonom nije drukčije određeno.

Protiv rješenja donesenog u drugom stepenu, shodno odredbama iz prethodnog stava, može se pokrenuti upravni spor, u skladu sa zakonom.

**Član 124.**

Općinsko vijeće će u roku od tri mjeseca, od dana stupanja na snagu ovog Statuta obrazovati tijelo koje će postupati po žalbama iz prethodnog člana ovog Statuta.

Odlukom o formiranju tijela iz prethodnog stava utvrdiće se način i postupak rješavanja, kao i sva druga prava i obaveze formiranja tijela iz prvog stava ovog člana.

**XI – POSTUPAK ZA DONOŠENJE, ODносно IZMJENE STATUTA OPĆINE****Član 125.**

Statut općine usvaja Općinsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja vijećnika u Općinskom vijeću.

**Član 126.**

O promjeni Statuta općine odlučuje Općinsko vijeće.

Općinsko vijeće može raspisati referendum za promjenu Statuta općine.

Ako se ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti se prijedlog ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka šest mjeseci od dana kada je rasprava o prijedlogu na Općinskom vijeću zaključena.

**Član 127.**

Prihvaćeni prijedlog za promjenu Statuta općine dostavlja se svim članovima Općinskog vijeća, mjesnim zajednicama, političkim strankama koje djeluju na području općine, radi raspravljanja i davanja primjedbi i prijedloga.

**Član 128.**

Promjena Statuta općine je usvojena, ako je za promjenu glasalo dvije trećine članova Općinskog vijeća.

Izmjene i dopune Statuta općine vrše se odlukom.

**Član 129.**

Promjenama Statuta općine ne mogu se ukinuti niti umanjiti ni jedno od ljudskih prava i sloboda utvrđenih u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine i instrumentima predviđenim u Aneksu Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

**Član 130.**

Poslovnikom Općinskog vijeća bliže se razrađuje postupak donošenja Statuta, odnosno postupak izmjena i dopuna Statuta općine.

**Član 131.**

Do formiranja općinskih službi za upravu u skladu sa ovim Statutom, poslove iz nadležnosti tih službi obavljat će općinski organi uprave i službe koje postoje u Općini na dan stupanja na snagu ovog Statuta.

**Član 132.**

Na javne funkcije u općinske organe vlasti ne mogu se birati osobe osudene ili optužene za ratne zločine niti osobe protiv kojih je pokrenut postupak zbog ratnih zločina pred Međunarodnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu.

**Član 133.**

Organizovanje mjesnih zajednica, u skladu sa ovim Statutom, izvršit će se najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

**Član 134.**

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje primjena Statuta općine Zavidovići, odnosno općinske odluke kojom je uređena statutarna materija koja je važila u općini do dana stupanja na snagu ovog Statuta.

**XII – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE****Član 135.**

Općinsko vijeće izvršiće svoju organizaciju i donijeti svoje propise u skladu sa ovim Statutom, u roku od 2 (dva) mjeseca, od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Općinski načelnik iz svoje nadležnosti uskladiće organizaciju općinskih službi sa odredbama ovog Statuta u roku od 2 (dva) mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

**Član 136.**

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se po postupku njegovog donošenja.

**Član 137.**

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja, a objavit će se u "Službenom glasniku općine Zavidovići".

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOSKI KANTON  
OPĆINA ZAVIDOVICI  
OPĆINSKO VIJEĆE

- Komisija za propise i statut -  
Broj: 01-05-2237  
Datum: 12.10.2001.godine

KOMISIJA ZA PROPISE I STATUT

PREDsjEDNIK

Šemsudin Muhić, dipl.pravnik, s.r.

Na osnovu člana 124. Poslovnika Općinskog vijeća Zavidovići ("Službeni glasnik općine Zavidovići", broj 9/97, 3/98, 3/2001 i 5/2001). Komisija za propise i statut ovlašćena je da utvrdi prečišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća Zavidovići. Prečišćeni tekst Poslovnika Općinsko vijeća Zavidovići obuhvata:

1. Poslovnik Općinskog vijeća Zavidovići ("Službeni glasnik općine Zavidovići", broj 9/97), u kojem je naznačen dan stupanja na snagu tog poslovnika.
2. Odluku o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Zavidovići ("Službeni glasnik općine Zavidovići", broj 3/98), u kojem je naznačen dan stupanja na snagu te odluke.
3. Odluku o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Zavidovići ("Službeni glasnik općine Zavidovići", broj 3/2001), u kojoj je naznačen dan stupanja na snagu te odluke.
4. Odluku o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Zavidovići ("Službeni glasnik općine Zavidovići", broj 5/2001), u kojoj je naznačen dan stupanja na snagu te odluke.

Komisija za propise i statut na 30. sjednici od 12.10.2001.godine, utvrdila je

## ***POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA ZAVIDOVIĆI (PREČIŠĆENI TEKST)***

### **I – OPĆE ODREDBE**

#### **Član 1.**

Poslovnikom Općinskog vijeća općine Zavidovići (u daljem tekstu: Poslovnik Vijeća), utvrđuju se prava i dužnosti vijećnika, klubova vijeća, političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću, organizacija i način rada vijeća, prava i obaveze predsjedavajućeg i drugih funkcionera vijeća, postupak za izbor, imenovanje i razrješenje, programiranje i uskladivanje rada vijeća i Općinskog načelnika, ostvarivanje prava i dužnosti vijeća prema ombudsmenima, upotreba jezika i pisma, rad Vijeća za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti, kao i druga pitanja o značaju za rad i funkcionisanje Vijeća.

#### **Član 2.**

Općinsko vijeće se organizira i radi na način propisan Statutom općine Zavidovići i ovim Poslovnikom.

#### **Član 3.**

Ako neko pitanje organizacije i rada vijeća nije uredeno ovim Poslovnikom, način rada uređuje se zaključkom Vijeća.

Zaključak iz prethodnog stava primjenjuje se danom donošenja, ako tim zaključkom nije drukčije određeno.

#### **Član 4.**

Općinsko vijeće radi u sjednicama.

Sjednice Vijeća obilježavaju se brojevima.

#### **Član 5.**

Općinsko vijeće ima pečat, oblik i sadržaj teksta određen posebnim propisom.

O upotrebi i čuvanju pečata stara se, u skladu sa propisom, sekretar Općinskog vijeća.

**II – PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA****Član 6.**

Općinsko vijeće sastoji se od tridesetjednog vijećnika koji su izabrani na neposrednim, demokratskim, višestračkim i tajnim izborima na teritoriji ejele općine, u skladu sa zakonom ili drugim propisom.

Mandat vijećnika traje četiri godine, ukoliko zakonom ili drugim propisom nije drugačije propisano.

**Član 7.**

Vijećnik ima pravo i dužnost da prisustvuje sjednici Vijeća i sjednici radnih tijela Vijeća čiji je član i da učestvuje u njihovom radu i odlučivanju, a može da učestvuje i u radu radnih tijela u kojima nije član, ali bez prava odlučivanja.

Vijećnik ima pravo da bude redovito i pravovremeno informisan o svim pitanjima, koje mu je poznavanje potrebno radi obavljanja funkcije i da mu na njegov zahtjev budu dostavljeni odgovarajući materijali.

Vijećnik je dužan izvršavati zadatke koje mu, u okviru djelokruga, povjeri Vijeće ili radno tijelo čiji je član.

**Član 8.**

Vijećnik koji je spriječen da prisustvuje sjednici Vijeća ili sjednici radnog tijela Vijeća, ili iz određenog razloga treba da napusti Vijeće, dužan je o tome blagovremeno obavijestiti predsjedavajućeg Vijeća, odnosno predsjednika radnog tijela, iznijeti razloge zbog kojih odsustvuje.

Vijećnik o spriječenosti da prisustvuje sjednici Vijeća ili sjednici radnog tijela Vijeća može obavijestiti i sekretara Vijeća u pismenoj formi.

U slučaju da vijećnik mora napustiti sjednicu Vijeća iz određenih razloga dužan je o tome obavijestiti predsjedavajućeg Vijeća, odnosno radno predsjedništvo Vijeća i iznijeti razloge odsustvovanja.

**Član 9.**

Vijećnik ima pravo i dužnost da, u okviru prava i dužnosti Vijeća, pokreće inicijative za donošenje i izmjenu Statuta općine i drugih propisa i općih akata Vijeća, da pokreće raspravu o izvršenju ovih akata, kao i pitanja provođenja politike, da postavlja vijećnička pitanja u okviru djelokruga Vijeća te pokreće inicijative od interesa za građene i političke stranke čije interesne neposredno izražava u Vijeću.

**Član 10.**

Vijećnik može tražiti da se u Vijeću odloži odlučivanje o određenom pitanju koje smatra izuzetno značajnim, a o kome se u raspravi izraze suprotni stavovi u odnosu na stav njegovog kluba.

**Član 11.**

Vijećnicima se dostavljaju materijali koji će biti na dnevnom redu sjednice Vijeća i radnih tijela čiji su članovi, kao i materijali namijenjeni za njihovo informisanje.

**Član 12.**

Vijećnici su dužni čuvati službenu ili vojnu tajnu ili podatke povjerljive prirode i zato su odgovorni.

Predsjedavajući Vijeća i predsjednici radnih tijela vijeća utvrđuju stepen povjerljivosti materijala koji se dostavljaju vijećnicima, u skladu sa posebnim propisima.

Odredbe stava 1. ovog člana odnose se i na materijale koje načelnik općine ili drugi organ općine dostavlja Vijeću sa oznakom određenog stepena povjerljivosti, kao i na podatke koje vijećnik sazna na sjednici Vijeća ili sjednicama radnih tijela u vezi sa pitanjem koje se razmatra bez prisustva javnosti.

**Član 13.**

Vijećnici Općinskog vijeća za obavljanje vijećničke funkcije imaju pravo na vijećnički paušal odnosno plaću, te naknadu određenih materijalnih troškova i druge naknade u skladu sa posebnom odlukom ili posebnim aktom.

**Član 14.**

Vijećnicima se izdaje vijećnička legitimacija.

Vijećnička legitimacija ne smije se ustupati drugim osobama i vijećnici su dužni da se staraju o njenom korištenju i čuvanju.

U vijećničkoj legitimaciji se navodi ime i prezime vijećnika, imunitetsko pravo vijećnika, a u svakoj legitimaciji mora biti slika vijećnika, potpis predsjedavajućeg Vijeća i pečat Vijeća.

O izdavanju vijećničke legitimacije i o evidenciji izdatih vijećničkih legitimacija stara se sekretar Općinskog vijeća.

**Član 15.**

Vijećnik u Općinskom vijeću ne može se pozvati na krivičnu ili gradansku odgovornost, pritvoriti niti na drugi način kažnjavati za izrečeno mišljenje ili glas koji je dao u Općinskom vijeću.

**III – KLUBOVI VIJEĆNIKA****Član 16.**

U Općinskom vijeću se mogu obrazovati klubovi vijećnika političkih stranaka zastupljenih u vijeću (u daljem tekstu: klubovi vijećnika).

Klubovi vijećnika obrazuju se kao oblik djelovanja vijećnika u Vijeću, posebno u pripremama sjednica Vijeća i utvrđivanja prijedloga dnevnih redova sjednica.

**Član 17.**

Klubovi vijećnika imaju predsjednika koji koordinira rad sa drugim klubovima vijećnika.

Zadaci, organizacija, način rada i prava i dužnosti članova kluba vijećnika utvrđuje se pravilima koja donose klubovi vijećnika.

**IV – ORGANIZACIJA I NAČIN RADA****I. Konstituisanje Općinskog vijeća****Član 19.**

Općinsko vijeće će prvi put biti sazvano najkasnije 30 dana nakon objavljenja rezultata izbora.

Sazivanje prve sjednice Vijeća vrši predsjedavajući Vijeća prethodnog saziva i predsjedava sjednicom do izbora novog predsjedavajućeg Vijeća.

Nakon održanih izbora i tehničke ovjere rezultata izbora, konstituirajuće sjednicu novog saziva Općinskog vijeća saziva i njom predsjedava predsjedavajući Općinskog vijeća ranijeg saziva do izbora novog predsjedavajućeg Općinskog vijeća.

**Član 20.**

Verifikaciju mandata vijećnika obavlja Verifikaciona komisija, koju bira Vijeće iz reda vijećnika.

Verifikaciona komisija ima predsjednika, zamjenika predsjednika i dva člana.

Verifikaciona komisija vrši uvid u izborne dokumente o izboru vijećnika i podnosi izvještaj Vijeću.

**Član 21.**

Vijeće pretresa izvještaj Verifikacione komisije.

Glasanje o izvještaju vrši se u cjelini, ako Verifikaciona komisija nije osporila ni jedan mandat.

Verifikaciona komisija ima predsjednika, zamjenika predsjednika i dva člana.

**Član 22.**

Odluka o verifikaciji mandata vijećnika donosi se većinom glasova ukupnog broja vijećnika u Vijeću.

**Član 23.**

Poslije verifikacije mandata vijećnici daju svečanu izjavu na sjednici Općinskog vijeća.

Tekst svečane izjave glasi:

"SVEĆANO IZJAVLJUJEM DA ĆU POVJERENU DUŽNOST OBAVLJATI  
SAVJESNO, PRIDRŽAVATI SE USTAVA I ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE,  
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA,  
STATUTA OPĆINE ZAVIDOVICI ZALAGATI SE ZA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE I DA  
ĆU U SVIM PRILIKAMA ŠTITITI INTERESE DRŽAVE BOSNE I HERCEGOVINE,  
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA I OPĆINE  
ZAVIDOVICI, TE RAVNOPRAVNOSTI NARODA I GRADANA KOJI U NJIMA ŽIVE."

Nakon davanja svečane izjave vijećnik potpisuje tekst izjave iz prethodnog stava.

**Član 24.**

Verifikaciju mandata i davanjem svečane izjave u Vijeću, vijećnik stiče pravo i dužnost vijećnika utvrđene Ustavom kantona, Zakonom, Statutom općine i ovim Poslovnikom.

- 82 -

**Član 25.**

Nakon izvršene verifikacije vijećnika, predsjedavajući na sjednici Vijeća utvrđuje da li postoji kvorum za rad i o tome obavještava vijećnike.

Kvorum na sjednici postoji ako sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja vijećnika u Vijeću.

**Član 26.**

Vijećniku prestaje mandat u slučajevima utvrđenim zakonom ili drugim propisom.

Vijećniku prestaje mandat danom kada Vijeće utvrđi da je nastupio neki od razloga utvrđenih zakonom ili drugim propisom.

**Član 27.**

Vijećnik ima pravo da podnese ostavku i da je obrazloži.

Ostavka se pismeno podnosi predsjedavajućem Vijeća.

O ostavci vijećnika predsjedavajući Vijeća obavještava Vijeće.

Danom obavještavanja Vijeća o podnošenju ostavke vijećniku prestaje mandat.

**Član 28.**

Vijećnik koji preuzme funkciju odnosno poslove i zadatke čije je vršenje, prema zakonu, nespojivo sa funkcijom vijećnika, dužan je o tome obavijestiti predsjedavajućeg Vijeća.

Predsjedavajući Vijeća obavještava o tome Vijeće koje utvrđuje da je vijećniku prestao mandat

**2. Predsjedavajući Vijeća, zamjenik predsjedavajućeg  
Vijeća i sekretar Vijeća**

**Član 29.**

Općinsko vijeće ima predsjedavajućeg Vijeća, zamjenika predsjedavajućeg Vijeća i sekretara Vijeća.

Predsjedavajući Vijeća i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća funkciju obavljaju volonterski.

Predsjedavajući Vijeća i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća biraju se iz reda vijećnika.

Prijedlog za izbor predsjedavajućeg Vijeća i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća podnosi Komisija za izbor i imenovanja na osnovu obavljenih i usaglašenih konsultacija sa predsjednicima političkih stranaka i partija koje imaju vijećnike u Vijeću.

Mandat predsjedavajućeg Vijeća i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća je četiri godine.

**Član 30.**

Općinsko vijeće ima sekretara Vijeća koji funkciju obavlja profesionalno.

Sekretara Vijeća bira Vijeće na period od četiri godine na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja.

Sekretar Vijeća ne može biti biran više od dva puta uzastopno na tu dužnost.

- 83 -

**Član 31.**

Predsjedavajući vijeća predstavlja Općinsko vijeće, učestvuje u pripremi sjednica Vijeća, saziva je i predsjedava joj, pokreće razmatranje pitanja iz djelokruga vijeća na sjednicama, stara se o ostvarivanju programa Vijeća i o tome obavještava Vijeće, stara se o primjenjivanju ovog Poslovnika, o ostvarivanju načela javnosti o radu Vijeća i njegovih radnih tijela, o ostvarivanju prava i dužnosti vijećnika u Vijeću, o odnosima i saradnji Vijeća sa kantonalnim organima, potpisuje akta koja dnoši Vijeće i obavlja druge poslove odredene propisima i ovim Poslovnikom.

**Član 32.**

Ako je predsjedavajući odsutan ili spriječen, predsjedavajućeg zamjenjuje zamjenik predsjedavajućeg ili vijećnik kojeg odredi Općinsko vijeće.

Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ima ista prava i obaveze u slučajevima kada zamjenjuje predsjedavajućeg Vijeća.

**Član 33.**

Predsjedavajući Vijeća, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća i sekretar Vijeća čine Radno predsjedništvo sjednice Vijeća sa ovlaštenjima iz Statuta i ovog Poslovnika.

**Član 34.**

U Vijeću se obrazuje Kolegij vijeća kao konsultativno tijelo.

Kolegij vijeća sastavljen je od predsjedavajućeg Vijeća, zamjenika predsjedavajućeg Vijeća, sekretara Vijeća i predsjednika klubova vijećnika.

Kolegij razmatra pitanja koja su od značaja za rad Vijeća.

**Član 35.**

Sekretar Općinskog vijeća osigurava pripremu sjednica Vijeća i njegovih radnih tijela, pomaže predsjedavajućem Vijeća u pripremanju i rukovođenju sjednicama i u uskladivanju poslova Vijeća i njegovih radnih tijela, vrši prozivanje vijećnika u Vijeću, stara se o realizaciji poslova i zadataka u vezi sa sjednicama, stara se o obavljanju stručnih i drugih poslova za potrebe Vijeća i njegovih radnih tijela i obavlja druge poslove odredene propisima i ovim Poslovnikom, kao i one koje mu povjeri Vijeće, a za svoj rad odgovoran je Vijeću.

U slučaju da je sekretar Vijeća spriječen da prisustvuje sjednici Vijeća, predsjedavajućem Vijeća u rukovođenju sjednicom pomaže vijećnik kojeg odredi predsjedavajući Vijeća.

**3. Radna tijela Općinskog vijeća****Član 36.**

Za razmatranje pitanja koje su od interesa za Vijeće, za razmatranje načrta i prijedloga odluka i drugih akata Vijeća kao i za pripremanje i obavljanje drugih poslova za Vijeće, obrazuju se stalna i povremena radna tijela vijeća.

**Član 37.**

Radna tijela Vijeću daju mišljenja, podnose prijedloge i izvještavaju Vijeće o pitanjima iz svog djelokruga, a odlučuju samo o pitanjima koja su im ovim Poslovnikom ili odlukom Vijeća data u neposrednu nadležnost.

Stalna radna tijela obrazuju se ovim Poslovnikom ili odlukom Vijeća, a povremena radna tijela obrazuju se odlukom ili zaključkom Vijeća.

**Član 38.**

Radna tijela Općinskog vijeća imaju predsjednika i određen broj članova koji se biraju iz reda vijećnika, a izuzetno mogu biti birani iz reda stručnih i naučnih radnika.

Broj članova radnog tijela odreduje se prilikom izbora radnog tijela.

**Član 39.**

Kao stalna radna tijela obrazuju se komisije, a sastav komisije predlaže Komisija za izbor i imenovanja.

Inicijativu za obrazovanje povremenog radnog tijela Općinskog vijeća pokreće predsjedavajući Općinskim vijećem i svaki vijećnik u Općinskom vijeću.

**Član 40.**

Predsjednik radnog tijela organizuje rad radnog tijela, predlaže dnevni red, saziva sjednice radnog tijela i predsjedava im, potpisuje akta koja donosi radno tijelo i sarađuje sa predsjednicima drugih radnih tijela.

**Član 41.**

Predsjednika radnog tijela u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje zamjenik predsjednika.

**Član 42.**

Radno tijelo radi u sjednici.

Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik radnog tijela po vlastitoj inicijativi, a dužan je da sazove sjednicu kada to zatraži predsjedavajući Općinskog vijeća ili Općinski načelnik.

**Član 43.**

Ako predsjednik radnog tijela ne sazove sjednicu kad je to dužan učiniti, sjednicu će sazvati predsjedavajući Općinskog vijeća.

Radno tijelo može da radi ako sjednici prisustvuje većina članova radnog tijela, a zaključke donosi većinom prisutnih članova.

**Član 44.**

Sjednici radnog tijela Općinskog vijeća prisustvuje Općinski načelnik, odnosno rukovodilac općinske službe koga on odredi kada se na sjednici razmatra prijedlog Općinskog načelnika.

**Član 45.**

Radna tijela rade po odredbama ovog Poslovnika, a mogu donijeti i svoj Poslovnik.

**Član 46.**

Općinsko vijeće obrazuje komisije kao stalna radna tijela.

Stalna radna tijela su:

1. Verifikaciona komisija,
2. Mandatno-imunitetska komisija,
3. Komisija za izbor i imenovanja.
4. Komisija za propise i statut.
5. Komisija za odlikovanja i javna priznanja.
6. Komisija za Budžet i finansije,
7. Komisija za žalbe, predstavke i prijedloge

Radna tijela iz prethodnog stava obrazuju se aktom Vijeća.

Aktom o osnivanju radnog tijela utvrđuje se sastav, broj članova i djelokrug rada.

**Član 47.**

Ukoliko se u komisiju biraju članovi iz reda naučnih, stručnih i javnih radnika, broj takvih članova je manji od broja iz reda vijećnika.

**V – PROGRAMIRANJE RADA VIJEĆA****Član 48.**

Vijeće donosi program rada za kalendarsku godinu, po pravilu do početka godine.

Program rada čine pitanja iz djelokruga vijeća koja će se razmatrati na sjednicama vijeća.

Radna tijela vijeća, pri utvrđivanju svojih obaveza i zadataka, pridržavaju se programa rada Vijeća.

**Član 49.**

Programom rada se utvrđuju poslovi i zadaci Vijeća, njihov osnovni sadržaj i način izražavanja.

Programom rada se utvrđuju nosioci poslova i zadataka utvrđenih programom pitanja koja se stavljuju na javnu raspravu i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja na sjednicama vijeća.

**Član 50.**

U pripremi za izradu programa rada Vijeća predsjedavajući, zamjenik predsjedavajućeg i sekretar Vijeća pribavljaju prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba unijeti u program rada Vijeća.

Prijedlozi i mišljenja pribavljaju se od vijećnika, radnih tijela Vijeća, klubova vijećnika, općinskog načelnika i drugih organa i organizacija.

**Član 51.**

Prijedlog programa rada utvrđuju predsjedavajući Vijeća, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća, sekretar Vijeća i predsjedavajući stalnih radnih tijela, a usvaja ga Vijeće.

## **VI – SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA**

### **1. Sazivanje sjednice**

#### **Član 52.**

Sjednicu Vijeća saziva predsjedavajući Vijeća.

Sjednicu Vijeća sazvat će predsjedavajući i po zaključku Vijeća.

Sjednicu Vijeća sazvat će predsjedavajući i po prijedlogu općinskog načelnika, stalnog radnog tijela Vijeća ili na prijedlog jedne petine vijećnika u Vijeću u pismenoj formi.

#### **Član 53.**

Poziv za sjednicu Vijeća upućuje se vijećniku najkasnije osam dana prije dana određenog za održavanje sjednice.

Uz poziv za sjednicu, sa prijedlogom dnevnog reda, vijećniku se dostavljaju odgovarajući materijali za raspravljanje i odlučivanje o pitanjima koja su predložena za dnevni red sjednice i zapisnik sa prethodne sjednice, ukoliko ranije nisu dostavljeni.

Zapisnik sa prethodne sjednice dostavlja se u izvodu, ukoliko Vijeće ne odluči drugačije.

Izuzetno, predsjedavajući Vijeća može izuzetno u hitnim slučajevima sazvati sjednicu Vijeća u roku kraćem od osam dana, a dnevni red predložiti na samoj sjednici Vijeća.

Predsjedavajući Vijeća će obavijestiti Vijeće o razlozima hitnosti zakazivanja sjednice.

### **2. Predlaganje dnevnog reda**

#### **Član 54.**

Dnevni red sjednice Vijeća predlaže predsjedavajući Vijeća.

U dnevni red unose se ona pitanja koja su predsjedavajućem Vijeća dostavili ovlašteni predlagaci.

#### **Član 55.**

Prijedlog dnevnog reda, može se izuzetno na sjednici vijeća prošiiti ili smanjiti.

Prijedlog za proširenje ili smanjenje prijedloga dnevnog reda može dati svaki vijećnik, klub vijećnika, stalno radno tijelo Vijeća ili općinski načelnik.

Ovlašteni predlagaci iz prethodnog stava dužni su obrazložiti hitnost ovakvog prijedloga.

### **3. Predsjedavanje, utvrđivanje kvoruma i učešće u radu**

#### **Član 56.**

Sjednicom Vijeća predsjedava predsjedavajući Vijeća, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ili lice koje vrši tu funkciju u slučaju spriječenosti predsjedavajućeg Vijeća, odnosno zamjenika predsjedavajućeg Vijeća, a u skladu sa ovim Poslovnikom.

#### **Član 57.**

Prije nego što predloži dnevni red, predsjedavajući utvrđuje da li postoji kvorum za rad i o tome obavještava vijećnike.

Kvorum za sjednicu čini većina od ukupnog broja vijećnika u Vijeću, osim ako za odlučivanje o određenim pitanjima Statutom općine, zakonom i ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.

**Član 58.**

Pravo i dužnost da učestvuje u radu na sjednici Vijeća imaju vijećnici u Vijeću.

U radu na sjednici Vijeća mogu učestvovati bez prava odlučivanja:

- Općinski načelnik,

- druga lica koja su pozvana na sjednicu radi iznošenja mišljenja o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice.

**Član 59.**

Vijećnik, odnosno učesnik u sjednici može govoriti kada dobije riječ od predsjedavajućeg.

Predsjedavajući daje riječ učesnicima na sjednici po redu prijavljivanja.

Prijava za riječ može se podnosići sve do završetka pretresa.

Vijećnik i drugi učesnici na sjednici moraju da svoja izlaganja prilagode sadržini i značaju pitanja o kojima se vodi pretres po utvrđenom dnevnom redu.

Predsjedavajući se stara da govornik ne bude ometan u toku svog izlaganja.

U slučaju da se vijećnik ili drugi učesnik na sjednici udalji od dnevnog reda, predsjedavajući će ga upozoriti da se drži dnevnog reda, odnosno oduzeti mu riječ.

**Član 60.**

Vijećniku koji želi da govori o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjedavajući daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati duže od pet minuta. Poslije iznesenog prigovora, predsjedavajući daje objašnjenje, ako vijećnik nije zadovoljan objašnjnjem o tome se rješava na sjednici bez date rasprave.

Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod koji je netačno izložen i koji je povod nesporazuma ili koji je izazvao potrebu objašnjenja, predsjedavajući će dati riječ čim se završi govor onog koji je izazvao potrebu ispravke.

Vijećnik se u tom slučaju mora ograničiti na ispravku, odnosno objašnjenje, a taj govor ne može trajati duže od dvije minute.

**Član 61.**

Trajanje izlaganja vijećnika i drugih učesnika nije ograničeno, ako ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.

Predsjedavajući može prekinuti rad na sjednici na prijedlog predsjednika kluba vijećnika, kada ocijeni da je to potrebno radi obavljanja konsultacija vijećnika u klubu.

Predsjedavajući Vijeća može prekinuti rad sjednice kada ocijeni da je to cjelishodno, a posebno radi obavljanja određenih konsultacija.

Na sjednici Vijeća se može odlučiti da jedan učesnik u raspravi, odnosno pretresu o istom predmetu, može govoriti samo jedan put, a može se ograničiti i vrijeme trajanja govora.

**4. Tok sjednice****Član 62.**

Kad utvrdi da postoji kvorum za rad sjednice Vijeća, predsjedavajući otvara sjednicu.

Ako predsjedavajući utvrdi da na početku ili u toku sjednice ne postoji kvorum, odložiće sjednicu za jedan sahat, a ako i tada ne postoji kvorum odložiće sjednicu za određeni dan s tim prijedlogom dnevnog reda, o čemu se pismeno obavještavaju samo oni vijećnici koji nisu prisutni sjednici.

**Član 63.**

Vijeće utvrđuje dnevni red sjednice. O predloženom dnevnom redu predsjedavajući, po potrebi, daje objašnjenje.

Predsjedavajući Vijeća, svaki vijećnik, radno tijelo vijeća i načelnik općine mogu na sjednici predložiti da se određeno pitanje ne uvrsti u dnevni red kao i to da se određeno pitanje uvrsti u dnevni red sjednice, ali sa obrazloženjem.

Vijeće prvo odlučuje o prijedlogu iz prethodnog stava.

**Član 64.**

Prije utvrđivanja dnevnog reda predsjedavajući pita vijećnike imaju li primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedaba na zapisnik odlučuje se na sjednici bez pretresa. Nakon toga predsjedavajući konstataje da je usvojen zapisnik uz eventualno usvojene primjedbe.

**Član 65.**

Na sjednici se vodi pretres o svakom pitanju dnevnog reda, prije nego se o njemu odlučuje, osim ako je ovim Poslovnikom određeno da se o nekom pitanju odlučuje bez pretresa.

Pretres se može voditi kao opći pretres i pretres o pojedinostima.

U toku općeg pretresa raspravlja se u načelu i mogu da se iznose mišljenja, fraze, objašnjenja i pokreću sva pitanja u pogledu rješenja datih u prijedlogu.

U toku pretresa o pojedinostima raspravlja se o prijedlogu po dijelovima ili po članovima ako se tako odluči.

U toku pretresa o pojedinostima raspravlja se i o eventualnim amandmanima.

Predsjedavajući Vijeća podnesene prijedloge vijećnika iznosi u pravilu po redoslijedu kojim su izneseni, a može se odlučiti da se prijedlozi razmatraju po grupi pitanja koja čine jednu cjelinu.

Pretres zaključuje predsjedavajući kad utvrdi da više nema govornika.

Po zaključivanju pretresa o prijedlogu akta, Vijeće može prijedlog akta usvojiti, odbiti ili vratiti predлагаču na dopunu.

Odluke i drugi akti su doneseni kad se usvoje na sjednici Vijeća.

**Član 66.**

Predsjednik kluba vijećnika može tražiti pauzu po pojedinom pitanju.

O zahtjevu i trajanju pauze iz prethodnog stava odlučuje Vijeće većinom prisutnih vijećnika na sjednici.

**Član 67.**

Po iscrpljenom dnevnom redu, a prije zaključka sjednice Vijeća, prelazi se na postavljanje vijećničkih pitanja i odgovara na postavljena vijećnička pitanja.

**Član 68.**

U ostvarivanju vijećničke funkcije vijećnik ima pravo, u okviru djelokruga Vijeća, da postavlja pitanja načelniku općine, rukovodećim radnicima općinske uprave i drugim organima uprave i organizacijama i zajednicama koje vrše javna ovlaštenja.

Pitanja se postavljaju pismeno preko predsjedavajućeg Vijeća ili usmeno na sjednici Vijeća, s tim da i usmeno postavljeno pitanje poslije sjednice Vijeća u pismenom obliku dostavi sekretaru Vijeća.

Odgovor na postavljeno vijećničko pitanje daje se pismeno u pravilu na prvoj narednoj sjednici Vijeća, a može se dati i usmeno po postavljenom pitanju neposredno na samoj sjednici.

**Član 69.**

Vijećnik koji nije zadovoljan odgovorom može postaviti dopunsko pitanje ili predložiti Vijeću da se za narednu sjednicu Vijeća na tu temu dostavi informacija sa prijedlogom mjera.

**5. Održavanje reda****Član 70.**

Red na sjednici obezbjeduje predsjedavajući.

Za povredu reda na sjednici predsjedavajući može vijećnika opomenuti ili mu oduzeti riječ.

Opomena će se izreći vijećniku koji na sjednici svojim ponašanjem ili govorom narušava red i odredbe ovog Poslovnika.

Vijećniku će se oduzeti riječ, ako je na istoj sjednici bio dva puta opomenut da se pridržava reda i odredaba ovog Poslovnika.

**Član 71.**

Predsjedavajući može narediti da se iz sale sa sjednice udalji svaka osoba osim vijećnika.

Osobe koje po službenoj dužnosti prisustvuju sjednici dužne su, u pogledu narušavanja reda, izvršavati naredbe predsjedavajućeg.

Ako predsjedavajući ocijeni da ne može održati red na sjednici, odlučiće o prekidu sjednice i o nastavku rada kada se za to steknu uvjeti, s tim da prekid sjednice ne može trajati duže od jednog sahata.

**6. Odlučivanje****Član 72.**

Vijeće može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja vijećnika u Vijeću, ako Statutom i ovim Poslovnikom nije drukčije utvrđeno.

Odluke se donose većinom glasova od ukupnog broja vijećnika u vijeću, ako Statutom i ovim Poslovnikom nije drukčije određeno.

**Član 73.**

Glasanje je javno, osim ako Statutom i ovim Poslovnikom nije utvrđena obaveza tajnog glasanja.

**Član 74.**

Glasanje se vrši dizanjem ruke ili poimenično.

Glasanje dizanjem ruke vijećnici obavljaju tako što se na poziv predsjedavajućeg izjašnjavaju, ko je za prijedlog, ko je protiv prijedloga i ko se uzdržava od glasanja.

Poimenično glasanje se obavlja ako predsjedavajući ocijeni da je to potrebno kako bi se otklonile sumnje u tačnost rezultata glasanja.

Poimenično glasanje obavlja se tako što se svaki prozvani vijećnik izjašnjava za prijedlog ili protiv prijedloga, ili se uzdržava od glasanja.

Kad prozivanje bude završeno, pozivaju se vijećnici za koje u spisku nije označeno da su glasali.

Prozivanje obavlja sekretar Vijeća

**Član 75.**

Po završenom glasanju predsjedavajući utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja te zaključuje je li prijedlog o kome se glasalo prihvачen ili odbijen.

**Član 76.**

Ako se glasanje obavlja tajno, postupkom glasanja rukovodi komisija za rukovođenje tajnim glasanjem.

Tajno glasanje se vrši glasačkim listićima.

Glasački listići su iste veličine, oblika i boje, a na svaki listić utisnut je pečat Općinskog vijeća.

Kandidati na glasačkom listiću poredani su u odnosu na prezime abecednim redom.

Ispred imena svakog kandidata upisan je redni broj.

**Član 77.**

Svaki vijećnik dobija jedan glasački listić.

Predsjedavajući se stara da svaki vijećnik dobije glasački listić i po potrebi objašnjava način glasanja.

Glasanje se vrši zaokruživanjem broja ispred imena kandidata za koga se vijećnik odluči.

Svaki vijećnik lično stavlja presavijeni glasački listić u glasačku kutiju.

Pošto svi prisutni vijećnici glasaju Komisija za rukovođenje tajnim glasanjem utvrđuje rezultate glasanja na osnovu predanih listića u sali u kojoj se održava sjednica.

Glasački listić iz koga se ne može utvrditi za koga je vijećnik glasao smatra se nevažećim.

Predsjedavajući objavljuje rezultate glasanja.

**VI – POSEBNE ODREDBE O POSTUPKU ZA IZBOR I IMENOVANJA****Član 78.**

Postupkom izbora rukovodi predsjedavajući.

Ukoliko je predsjedavajući kandidat za izbor predsjedavajućeg, postupkom izbora predsjedavajućeg vijeća rukovodi zamjenik, ili vijećnik kojeg odredi Općinsko vijeće.

**Član 79.**

Tajnim glasanjem Vijeće bira i razrješava predsjedavajućeg Vijeća, zamjenika predsjedavajućeg Vijeća i općinskog načelnika.

Izbor predsjedavajućeg Vijeća, zamjenika predsjedavajućeg Vijeća i općinskog načelnika vrši se na osnovu liste kandidata koju predlaže Komisija za izbor i imenovanja nakon konsultacija sa predsjednicima klubova vijećnika čiji su kandidati vijećnici.

**Član 80.**

O prijedlogu za izbor i imenovanja glasa se za svakog kandidata posebno.

Izuzetno iz prethodnog stava, za izbor članova radnih tijela Vijeća, glasanje se obavlja na osnovu liste u cijelini.

**Član 81.**

Ako je za izbor predsjedavajućeg Vijeća i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća, predložen jedan kandidat, izabran je kandidat koji je dobio potrebnu većinu glasova.

Ako kandidat iz prethodnog stava nije dobio potrebnu većinu glasova, ponavlja se cijeli izborni postupak.

Izborni postupak se ponavlja i ako lista kandidata nije dobila potrebnu većinu glasova.

Novi izbor se obavlja na osnovu novog prijedloga kandidata za članove radnih tijela Vijeća.

**Član 82.**

Ako je predloženo više kandidata nego što se bira, izabran je kandidat koji je dobio nadpolovičnu većinu.

Ako nijedan od kandidata ne dobije nadpolovičnu većinu, glasanje će se ponoviti za dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova.

Ako u ponovljenom glasanju dva kandidata dobiju isti broj glasova, ponavlja se cijeli izborni postupak.

**Član 83.**

Prije ponovnog glasanja predloženi kandidati mogu odustati od kandidature, podnosič predloga kandidature povući kandidaturu.

**Član 84.**

Rješenje o izboru odnosno imenovanju donosi se većinom glasova ukupnog broja vijećnika u Vijeću.

Glasanje o prijedlogu za izbor odnosno imenovanje je javno, osim ako je Statutom općine, zakonom ili ovim Poslovnikom nije drugičije određeno ili Vijeće odluči da se izbor odnosno imenovanje vrši tajnim glasanjem.

**Član 85.**

Prijedlog za izbor odnosno imenovanje sekretara vijeća, predsjednika i članova radnih tijela kao i nosioca ostalih funkcija koje bira odnosno imenuje vijeće, a na osnovu liste na kojoj broj kandidata odgovara broju koji se bira odnosno imenuje, podnosi Komisija za izbor i imenovanja.

Funkcioneri koje bira, odnosno imenuje vijeće, prije stupanja na dužnost daju pred vijećem svečanu izjavu u tekstu koji je ovim Poslovnikom utvrđen za vijećnike.

**Član 86.**

Kada se izbor vrši tajnim glasanjem, predsjedavajućem pomaže zamjenik predsjedavajućeg i dva vijećnika, izabrana na sjednici i sekretar Vijeća.

**Član 87.**

Odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na postupak izbora, imenovanja, shodno se primjenjuju i na postupak razrješenja.

**Član 88.**

Kada funkcioničari koje je izabralo Vijeće podnesu ostavku, predsjedavajući Vijeća o tome obavještava organ koji je nadležan da predloži njegov izbor, radi davanja mišljenja, kao i Komisiju za izbor i imenovanja.

Po prijemu mišljenja iz prethodnog stava, predsjedavajući Vijeća, podnesak o ostavci funkcioničara, zajedno sa mišljenjem, dostavlja vijećnicima vijeća.

Vijeće razmatra ostavku i može odlučiti da je uvaži iz razloga navedenog u njenom obrazloženju.

Vijeće može odlučiti da ostavku ne uvaži, ako ocijeni da postoje razlozi za utvrđivanje odgovornosti podnosioca ostavke.

Ako utvrdi da postoje razlozi za utvrđivanje odgovornosti, u smislu prethodnog stava, vijeće će provesti postupak za smjenjivanje ili opoziv sa funkcije podnosioca ostavke.

**7. Zapisnik****Član 89.**

O radu sjednice Vijeća vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, a naročito o iznesenim prijedlozima i donesenim zaključcima.

U zapisnik se unosi i rezultat glasanja o pojedinim pitanjima.

Vijećnik koji je na sjednici izdvojio mišljenje može da traži da se bitni dijelovi njegove izjave unesu u zapisnik.

**Član 90.**

Zapisnik se sastavlja odmah po završetku sjednice i upućuje svim vijećnicima najkasnije sa pozivom na narednu sjednicu.

O sastavljanju zapisnika stara se sekretar Vijeća.

**Član 91.**

Svaki vijećnik ima pravo da na narednoj sjednici stavi primjedbe na zapisnik, o čemu se odlučuje bez rasprave.

Ako se primjedbe usvoje, u zapisniku će se izvršiti odgovarajuće izmjene.

Zapisnik na koji nisu stavljenе primjedbe, u kome su prema usvojenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

Zapisnik potpisuje predsjedavajući i sekretar vijeća.

O čuvanju zapisnika sa sjednice Vijeća stara se sekretar Vijeća.

**Član 92.**

Na sjednici vijeća vrši se tonsko snimanje, odnosno vode stenografske bilješke.

Svaki vijećnik ima pravo da izvrši redukciju njegovog izlaganja bez unošenja bitnih izmjena u tekstu i izostavljenja pojedinih riječi.

Tekst tonskog snimka, odnosno stenografske bilješke čuvaju se u Vijeću, o čemu se stara sekretar Vijeća.

**VII – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA****1. Opće odredbe o aktima****Član 93.**

Općinsko vijeće donosi Statut, odluke, određena planska dokumenta općine, usvaja Budžet općine. Završni račun Budžeta općine, Poslovnik, deklaracije, rezolucije, smjernice, preporuke, zaključke i daje autentična tumačenja odluka koje je donijela i utvrđuje prečišćeni tekst odluka i drugog akta općine.

Vijeće daje autentično tumačenje odluke koje je donijelo.

Vijeće može ovlastiti Komisiju za propise i statut da utvrdi prečišćeni tekst odluke ili drugog propisa kojeg je donijelo.

**Član 94.**

Odluka se donosi kao akt vršenja prava i dužnosti Općinskog vijeća, kao akt izvršavanja zakona i kao akt utvrđivanja unutrašnje organizacije i odnosa u Općinskom vijeću.

Odluka mora sadržavati pravni osnov na kojem se zasniva.

**Član 95.**

Akti kojima se uređuje unutrašnja organizacija, rad i odnosi u Općinskom vijeću ili vrše druga opća ovlaštenja, donose se u obliku odluke, poslovnika ili pravilnika.

**Član 96.**

**Planove i programe** Općinsko vijeće donosi radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa privrednog i društvenog razvoja općine.

**Član 97.**

**Budžetom** općine utvrđuju se svi prihodi i rashodi općine u skladu sa zakonom.

**Član 98.**

**Rezolucijom** Općinsko vijeće ukazuje na stanje, probleme i potrebe, utvrđuje politiku koju treba sprovoditi u općini, određujući istovremeno način i mјere za sprovođenje politike.

**Član 99.**

**Preporukom** se izražava stav Općinskog vijeća o pojedinim pitanjima i ukazuje na potrebu određenog ponašanja.

**Član 100.**

**Smjernicama** Općinskog vijeća usmjerava rad Općinskog načelnika u pogledu sprovodenja utvrđene politike i općih akata Općinskog vijeća, izvršavanje zakona, daju upute za izvršavanje drugih poslova iz njegovog djelokruga ili na drugi način usmjerava rad Općinskog načelnika.

**Član 101.**

**Zaključkom** Općinsko vijeće u okviru svog djelokuga:

- zauzima stavove i izražava mišljenje o pitanjima o kojima je raspravljalo,
- daje saglasnost ili potvrđuje pojedine akte kada je to propisom određeno,
- ureduje unutrašnje odnose u vijeću, ako oni nisu uređeni ovim Poslovnikom ili drugim aktom Općinskog vijeća.

**Član 102.**

**Rješenjem** se rješava pojedini konkretni slučaj.

**Član 103.**

**Naredbom** se po ovlaštenju iz zakona i drugih propisa, radi izvršavanja njihovih pojedinih odredaba, naređuje ili zabranjuje određeno postupanje u određenoj situaciji koja ima šire ili opće značenje.

**2. Potpisivanje i objavljivanje akata**

**Član 104.**

Akte koji su doneseni na sjednici Vijeća potpisuje predsjedavajući Vijeća.

Ake koje doneše radno tijelo Vijeća potpisuje predsjednik radnog tijela Vijeća.

**Član 105.**

Izvornikom akta smatra se onaj tekst akta koji je usvojen na sjednici Vijeća.

Na izvornike akata stavlja se pečat Vijeća.

O izvornicima akata, stavljanju pečata na njih, njihovom čuvanju i evidenciji stara se sekretar Vijeća.

**Član 106.**

Odluke i druga akta Vijeća, nakon što budu ispunjeni uvjeti iz Statuta općine, objavljuju se u Službenom glasniku općine Zavidovići.

O objavljinju odluka i drugih akata, kao i o dostavljanju zaključaka donesenih na sjednici Vijeća, stara se sekretar Vijeća.

**Član 107.**

Ispravke štamparskih grešaka u objavljenom tekstu odluke, drugog propisa ili općeg akta Vijeća, poslije sravnjavanja sa izvornikom, vrši sekretar Vijeća po prijedolu za ispravku štamparskih grešaka organa koji je nadležan za staranje o izvršavanju tih akata.

**3. Postupak za donošenje odluka****a) Opće odredbe o postupku za donošenje odluka****Član 108.**

Postupak za donošenje odluke obuhvata razmatranje nacrt-a i prijedloga odluka, ako ovim Poslovnikom nije drukčije propisano.

**Član 109.**

Inicijativu za donošenje odluke mogu pokrenuti organizacije iz oblasti privrednih i drugih djelatnosti, organizacije i udruženja građana, državni organi, građani i opća udruženja i zajednice, pravna i fizička lica.

Inicijativa za donošenje odluke dostavlja se predsjedavajućem Vijeća.

Predsjedavajući Vijeća inicijativu dostavlja nadležnom tijelu.

Inicijativu prethodno razmatra Komisija za propise i statut. O sjednici radnog tijela na kojoj se razmatra inicijativa, obavještava se i podnositelj inicijative.

Zaključkom o prihvatanju inicijative Vijeće određuje način pripremanja i nosioce izrade odluke.

**b) Nacrt odluke****Član 110.**

Nacrt odluke može podnijeti svaki vijećnik, klubovi vijećnika, radno tijelo Vijeća i načelnik općine.

Nacrt odluke treba da bude izrađen tako da se u njemu formuliraju u vidu pravnih odredaba, rješenja koja se predlažu.

Pojedine odredbe mogu se dati u jednoj ili više varijanti.

Nacrt odluke treba da sadrži obrazloženje u kome se navodi osnov za donošenje odluke, razlozi zbog kojih treba donijeti odluku, načela na kojima treba da se urede odnosi u odgovarajućoj oblasti, finansijska i druga sredstva potrebna za sprovođenje odluke, način njihovog obezbjeđenja i objašnjenje pravnih rješenja sadržanih u nacrtu.

Uz nacrt odluke podnosi se i potrebna dokumentacija.

Kad se nacrtom odluke vrše izmjene ili dopune, uz nacrt se prilaže i tekst odredaba odluke koje se mijenjaju, odnosno dopunjaju.

**Član 111.**

Nacrt odluke dostavlja se predsjedavajućem Vijeća koji ga upućuje nadležnim radnim tijelima ako je u djelokrugu tih radnih tijela određeno da ga razmatraju.

Ako nacrt odluke nije podnio općinski načelnik, predsjedavajući Vijeća dostavlja nacrt odluke i općinskom načelniku radi davanja mišljenja.

**Član 112.**

Predsjedavajući Vijeća, po prijemu dostavlja nacrt odluke vijećnicima.

Nacrt odluke može se pretresati na sjednici vijeća po isteku roka od 15 dana od dana dostavljanja vijećnicima.

Prije pretresa nacrt-a odluke na sjednici vijeća nacrt odluke razmatra nadležno radno tijelo vijeća i o tome podnosi izvještaj vijeću.

**Član 113.**

Pretres nacrta odluke na sjednici Vijeća je po pravilu jedinstven.

Ako Vijeće ocijeni da nije potrebno da se odluka donese, zaključkom odbija nacrt.

Vijeće može odlučiti da pretres nacrta odluke obuhvata opći pretres i pretres u pojedinostima.

Ako nadležno radno tijelo da mišljenje da nacrt odluke nije u skladu sa Ustavom, zakonom, Statutom općine, Vijeće će prethodno zauzeti stav po mišljenju tog radnog tijela.

**Član 114.**

Po završenom pretresu Vijeće zaključkom utvrđuje da prihvata nacrt odluke i da nacrt može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga odluke sa stavovima i primjedbama na nacrt odluke koju su izložili vijećnici na sjednici Vijeća, te zaključak sa tim stavovima dostavlja podnosiocu nacrta da ih uzme u obzir prilikom izrade prijedloga odluke.

**c) Javna rasprava o nacrtu****Član 115.**

Kad vijeće prihvati nacrt odluke može odlučiti, ako je riječ o pitanjima koja su posebno značajna za gradane, preduzeća i druga pravna lica da nacrt odluke ili pojedino pitanje iz tog nacrta stavi na javnu raspravu.

**Član 116.**

Ako Vijeće odluči da na nacrt odluke ili pojedino pitanje iz tog nacrta stavi na raspravu, Vijeće zaključkom određuje obim i nivo javne rasprave, radno tijelo Vijeća koje će organizirati i voditi javnu raspravu, potrebna finansijska sredstva i izvore sredstava za organiziranje i provođenje javne rasprave, rok provođenja javne rasprave i način prikupljanja i sređivanja mišljenja i prijedloga iz javne rasprave.

**Član 117.**

O rezultatima javne rasprave radno tijelo iz prethodnog člana podnosi izvještaj Vijeću koji sadrže rezultate javne rasprave sa iznesenim prijedlozima i mišljenjima o pojedinim pitanjima.

Izvještaj se dostavlja predлагаču akta i vijećnicima u Vijeću.

Predлагаč odluke je dužan da u prijedlog odluke uzme u obzir prijedloge i mišljenja sadržane u izvještaju radnog tijela o rezultatima javne rasprave kao i da obrazloži razloge zbog kojih eventualno nije prihvatio pojedine prijedloge i mišljenja koji su izneseni u javnoj raspravi.

**Član 118.**

Odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na javnu raspravu o nacrtu odluke shodno se primjenjuju i na javnu raspravu o nacrtima drugih propisa ili općinskog akta u Vijeću.

**d) Prijedlog odluke****Član 119.**

Prijedlog odluke podnosi se u obliku u kome se donosi odluka.

Obrazloženje prijedloga sadrži pored pitanja iz člana 117. ovog Poslovnika, pitanja koja se prijedlogom odluke rješavaju, izmjene i dopune koje su izvršene u odnosu na nacrt odluke te primjedbe i prijedloge na nacrt odluke koji nisu prihvaćeni i iz kojih razloga nisu prihvaćeni.

**Član 120.**

Na podnošenje prijedloga odluke Vijeću u pogledu rokova dostave vijećnicima, pretresa na sjednici Vijeća i razmatranja prijedloga odluke na radnom tijelu Vijeća, shodno se primjenjuju odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na nacrt odluke.

Podnositelj prijedloga odluke može da do završetka pretresa predloži Vijeću da se pretres prijedloga odluke odloži.

Općinski načelnik može da predloži da se odloži pretres prijedloga odluke i ako općinski načelnik nije podnio prijedlog.

O prijedlozima iz stava 2. i 3. ovog člana Vijeće odlučuje odmah.

Podnositelj prijedloga odluke može da do otvaranja pretresa povuče svoj prijedlog odluke.

**Član 121.**

Po završenoj raspravi o prijedlogu akta, Vijeće može prijedlog akta usvojiti, odbiti ili vratiti predlagajuću na dopunu.

Ako je prijedlog akta odbijen zbog toga što je ocijenjeno da nema uslova za donošenje akta ili potrebe za takvim aktom, predlagač akta ima pravo ponovo podnijeti akt na razmatranje Vijeću kada se zato steknu uslovi.

Ako se prijedlog akta vrati predlagajuću na dopunu, Vijeće će dati odgovarajuća uputstva predlagajuću u kom smislu treba akt dopuniti ili izmijeniti.

**e) Amandmani****Član 122.**

Pravo predlaganja amandmana ima svaki vijećnik u Vijeću, radno tijelo Vijeća i općinski načelnik.

**Član 123.**

Prijedlog za izmjenu i dopunu prijedloga odluke podnosi se u obliku pismenog amandmana s obrazloženjem, a ako amandman sadrži odredbu kojom se angažiraju finansijska sredstva, podnositelj amandmana je dužan da ukaže na izvore ovih sredstava.

Amandman se podnosi predsjedavajućem vijeća u roku koji ne može biti kraći od tri dana od dana određenog za održavanje sjednice Vijeća.

Podnositelj prijedloga odluke može da podnosi amandmane do završetka pretresa prijedloga odluke, a načelnik može podnositи amandmane do završetka pretresa i na prijedlog odluke koju on nije podnio. Na amandman predlagajuća odluke vijećnik može podnijeti amandman do završetka pretresa.

**Član 124.**

Kad se amandmanom mijenjaju načela na kojima se zasniva odluka ili se angažiraju značajnija materijalna sredstva može se odlučiti da se odloži rasprava radi zauzimanja stavova u klubovima vijećnika kao i povodom amandmana na prijedlog odluke podnesenog u toku pretresa.

**Član 125.**

Podnositac prijedloga odluke ima pravo da se izjasni o amandmanu, a općinski načelnik ima pravo da se izjasni o amandmanu i kad nije podnio prijedlog odluke.

Amandman podnosioca prijedloga odluke kao i amandman drugog ovlaštenog predlagača sa kojim se podnositac prijedloga saglasio postaje sastavni dio prijedloga odluke.

Usvojeni amandman postaje sastavni dio prijedloga odluke.

**f) Donošenje odluka po skraćenom postupku****Član 126.**

Kad nije u pitanju složena i obimna odluka podnositac prijedloga može umjesto nacrta da podnese prijedlog odluke i da predloži da se prijedlog odluke pretresa po skraćenom postupku tj. bez nacrtu.

Ako Vijeće ocijeni da nije složena i obimna odluka provest će se pretres prijedloga odluke, a ako ne prihvati prijedlog odluke po skraćenom postupku, sa prijedlogom odluke će postupati kao sa nacrtom i o njemu kao nacrtu odluke će provesti pretres.

**e) Donošenje odluke po hitnom postupku****Član 127.**

Odluke se po pravilu ne mogu donositi po hitnom postupku.

Po hitnom postupku može da se doneše samo odluka kojom se uređuju odnosi i pitanja za čije uređivanje postoji neodložna potreba i ako bi donošenje odluke u redovnom postupku moglo da izazove štetne posljedice za općinu.

Prijedlog za donošenje odluke po hitnom postupku može da podnese ovlašteni podnositac prijedloga koji je dužan da posebno navede razloge zbog kojih je neophodno da se doneše po hitnom postupku.

**Član 128.**

Vijeće u prijedlogu za donošenje odluka po hitnom postupku odlučuje kao o prethodnom pitanju, prije utvrđivanja dnevnog reda i ako usvoji prijedlog, prijedlog odluke se unosi u dnevni red i o njemu se odlučuje na istoj sjednici.

Ako Vijeće ne usvoji razloge iz člana 127. ovog Poslovnika za donošenje odluke po hitnom postupku, o svom zaključku odmah obaveštava podnosioca prijedloga odluke, a predlagač odluke može taj prijedlog odluke podnijeti vijeću kao nacrt odluke u skladu sa odredbama ovog Poslovnika koje se odnose na nacrt odluke.

**4. Davanje autentičnih tumačenja odluke****Član 129.**

Autentično tumačenje je opći akt kojim se utvrđuje istinitost, vjerodostojnost, izvornost i pravilan smisao nedovoljno jasne odredbe odluke.

Autentično tumačenje se primjenjuje i važi od dana primjene odluke, odnosno odredbe odluke za koju se daje autentično tumačenje.

**Član 130.**

Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odluke mogu podnijeti građani, političke stranke, udruženja građana, preduzeća i druga pravna lica.

Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja odluke može podnijeti svaki vijećnik u Vijeću, radno tijelo Vijeća i općinski načelnik.

Prijedlog, odnosno inicijativa za davanje autentičnog tumačenja podnosi se predsjedavajućem Vijeća, a mora da sadrži naziv odluke i navođenje odredbe za koju se traži tumačenje sa obrazloženjem.

**Član 131.**

Predsjedavajući Vijeća upućuje inicijativu odnosno prijedkog Komisiji za propise i statut i općinskom načelniku, ako oni nisu podnosioci prijedloga za davanje autentičnog tumačenja odluke.

Komisija za propise i statut, nakon pribavljanja potrebnih mišljenja i dokumentacije od općinskog načelnika i drugih nadležnih tijela, te organa nadležnih za sprovođenje odluke ili izvršavanja odluke, ocjenjuje da li su inicijativa odnosno prijedlog za davanje autentičnog tumačenja osnovani.

Ako utvrdi da je inicijativa osnovana, Komisija za propise i statut utvrdit će prijedlog autentičnog tumačenja koji sa svojim izvještajem podnosi Vijeću.

Ako Komisija za propise i statut ocijeni da prijedlog odnosno inicijativa za davanje autentičnog tumačenja nisu osnovani, o tome će obavijestiti predsjedavajućeg Vijeća.

Odluku o osnovanosti za davanje autentičnog tumačenja odluke donosi vijeće.

Autentično tumačenje odluke objavljuje se u Službenom glasniku općine Zavidovići.

**5. Prečišćeni tekst odluke i drugog akta****Član 132.**

Kada je odlukom Vijeća određeno da Komisija za propise i statut uradi prečišćeni tekst odluke, u roku kojeg odredi Vijeće, taj prečišćeni tekst odluke Komisiji za propise i statut dostavlja općinski načelnik odnosno služba za upravu koja je određena da provodi ili izvršava odluku.

Komisija za propise i statut utvrđuje prečišćeni tekst odluke koji sadrži integralni tekst odluke čiji se tekst utvrđuje.

**Član 133.**

Prečišćeni tekst akta se primjenjuje od dana kad je objavljen u Službenom glasniku općine Zavidovići, a važnost njegovih odredaba utvrđen je u aktima koji su obuhvaćeni prečišćenim tekstrom akta.

Kad se nakon objavljenog prečišćenog teksta akta Vijeću predloži izmjene ili dopune akta, ove izmjene i dopune predlažu se na odnosne odredbe u prečišćenom tekstu akta sa navođenjem broja ("Službeni glasnik općine Zavidovići"), u kojem je objavljen prečišćeni tekst akta.

**6. Postupak za donošenje i promjenu Statuta općine****Član 134.**

Promjene Statuta općine može predlagati općinski načelnik i većina vijećnika u Vijeću, a u skladu sa Statutom općine i ovim Poslovnikom.

**Član 135.**

Prijedlog za promjenu Statuta dostavlja se predsjedavajućem Vijeća.

Predsjedavajući Vijeća podneseni prijedlog upućuje vijećnicima Vijeća, Komisiji za propise i Statut i drugim radnim tijelima Vijeća, općinskom načelniku i drugim organima i organizacijama koje odredi predsjedavajući Vijeća.

Svi subjekti iz prethodnog stava dužni su u roku od deset dana razmotriti predložene izmjene i svoje stavove i mišljenja dostaviti predsjedavajućem Vijeća.

Predsjedavajući Vijeća upoznaje predlagača sa stavovima i mišljenjima koji su mu dostavljeni.

Tekst načrta i prijedloga akta o promjeni Statuta općine priprema Komisija za propise i statut i dostavlja ga predsjedavajućem Vijeća.

**Član 136.**

Načrt akta o promjeni statuta općine utvrđuje se dvotrećinskom većinom od ukupnog broja vijećnika u Vijeću i zaključkom se stavlja na javnu raspravu.

U postupku javne rasprave primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na taj postupak u doноšenju odluka.

Na osnovu provedene javne rasprave Komisija za statut i propise zajedno sa ovlaštenim predlagačem, priprema prijedlog akta za promjenu Statuta koji se dostavlja vijećnicima.

**Član 137.**

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta za promjenu Statuta mogu podnijeti Općinski načelnik, Komisija za statut i propise i klubovi vijećnika u Vijeću.

Prijedlog iz prethodnog stava podnosi se predsjedavajućem Vijeća u roku koji ne može biti kraći od 5 dana od dana određenog za održavanje sjednica Vijeća na kojoj će se o tome raspravljati.

Predsjedavajući Vijeća prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta za promjenu Statuta dostavlja vijećnicima, ovlaštenim predlagačima i Komisiji za statut i propise radi davanja mišljenja.

**Član 138.**

Akt o proglašenju promjene Statuta donosi se dvotrećinskom većinom od ukupnog broja vijećnika u Vijeću na istoj sjednici na kojoj je promjena usvojena.

**VII – ODNOS OPĆINSKOG NAČELNIKA I OPĆINSKOG VIJEĆA****Član 139.**

Općinski načelnik prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela, sudjeluje u njihovom radu i izjašnjava se o podnesenim amandmanima.

**Član 140.**

Kada Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću prijedlog općeg akta, odnosno drugi prijedlog, obavještava Općinsko vijeće o svom predstavniku, koga je odredio da ga zastupa u postupku donošenja akta.

**Član 141.**

Općinski načelnik po svojoj inicijativi ili na zahtjev Općinskog vijeća, izvještava Vijeće o svom radu, sprovođenju politike koju je utvrdilo Vijeće, o izvršavanju akata Vijeća o sprovođenju zakona, te o drugim pitanjima iz svog djelokruga.

**Član 142.**

U ostvarivanju odgovornosti općinskog načelnika Općinsko vijeće može pokrenuti raspravu o pitanjima koja se odnose na rad općinskog načelnika.

Raspravlja o radu i odgovornosti općinskog načelnika:

- donošenjem zaključka kojim se utvrđuju obaveze općinskog načelnika i daju smjernice za njegov rad u vezi sa sprovodenjem utvrđene politike, propisa, podnošenjem izvještaja i prijedloga akta,
- postavljanjem pitanja povjerenja općinskog načelnika,
- donošenjem zaključka o utvrđivanju prijedloga za razriješenje općinskog načelnika koji treba obrazložiti.

**Član 143.**

Općinski načelnik, ako smatra da nije u stanju da obezbijedi sprovođenje politike, izvršavanje odluka i drugih akata Općinskog vijeća, ili da ne može preuzeti odgovornost za vršenje svoje funkcije, može dati o tome izjavu na Općinskom vijeću u toku rasprave, prije donošenja odluke u Općinskom vijeću.

**IX – JAVNOST RADA****Član 144.**

Rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela je javan.

Vijeće obezbjeduje javnost rada blagovremenim, potpunim i objektivnim informiranjem javnosti o svom radu.

Vijeće obezbeđuje pod jednakim uvjetima dostupnost informacija kojima raspolaže svim javnim glasilima, osim informacija koje predstavljaju državnu, vojnu, službenu ili poslovnu tajnu utvrđenu zakonom, odnosno drugim propisima donesenim na osnovu zakona.

Nacrti, odnosno prijedlozi akata Vijeća, kao i usvojeni akti Vijeća, mogu se u cijelosti objaviti u dnevnoj stampi ili kao posebne publikacije.

**Član 145.**

Na sjednici Vijeća i na sjednicama radnih tijela može se odlučiti da se o pitanjima iz člana 12. ovog Poslovnika raspravlja bez prisustva javnosti.

**Član 146.**

Predstavnici sredstava informiranja imaju pravo prisustvovati sjednicama Vijeća i radnih tijela te obavještavati javnost o njihovom radu.

Na sjednicama iz prethodnog stava može se odlučiti da predstavnici sredstava informiranja ne mogu prisustvovati sjednici kada se na njoj raspravlja o nekom pitanju bez prisustva javnosti.

O takvom pitanju predstavnici sredstava informiranja mogu davati za javnost samo ona obaveštenja za koja se to na sjednici odluči.

**Član 147.**

Pravo je i dužnost sredstava informiranja da iznese informacije o pitanjima koja se razmatraju na sjednici.

Predstavnicima sredstava informiranja blagovremeno se dostavljaju pozivi za sjednice i osiguravaju uvjeti za njihov rad, organiziraju razgovori s predstvincima predlagачa materijala.

O rezultatima rada na sjednicama vijeća i sjednicama njenih radnih tijela mogu se izdavati službena saopćenja za štampu i za druga sredstva informiranja, kao i organizirati konferencije za štampu.

Konferencija za štampu održava se kada to odluči predsjedavajući Vijeća, radno tijelo ili klub vijećnika.

**X – RAD VIJEĆA ZA VRIJEME RATNOG STANJA ILI  
U SLUČAJU NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI****Član 148.**

Za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti primjenjuje se ovaj Poslovnik ako ovim odredbama nije drukčije određeno.

**Član 149.**

Za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti vijećnici u Vijeću, koji su pozvani na vojnu dužnost ili su iz drugih razloga promijenili svoje prebivalište ili adresu, dužni su najkraćim i najbržim putem obavijestiti Vijeće o svakoj promjeni prebivališta i adrese.

**Član 150.**

Za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti predsjedavajući Općinskog vijeća, predsjednici klubova vijećnika i općinski načelnik:

- 103 -

- razmatraju neposredne zadatke koje treba poduzeti u vezi sa radom Vijeća,
- predlažu mјere i utvrđuju zadatke koje treba izvršiti i određuju vrijeme i mjesto održavanja sjednice Vijeća,
- razmatraju i zauzimaju stavove o načinu pozivanja vijećnika na sjednicu Vijeća, o načinu dostavljanja materijala i može ako to zahtijevaju posebni uvjeti ravnog stanja ili neposredne ratne opasnosti, odrediti da se Vijećnici na sjednici pozivaju javnim pozivom (preko radija, televizije ili štampe), ili na drugi pogodan način.

**Član 151.**

Za vrijeme ravnog stanja ili neposredne ratne opasnosti tijelo iz prethodnog člana može, u skladu s ocjenom političke i sigurnosne situacije predložiti Vijeću da se odluke, drugi propisi i opći akti Vijeća donose bez razmatranja načrta, da se sjednice Vijeća i njegovih radnih tijela sazivaju u rokovima kraćim od rokova predviđenih ovim Poslovnikom te druga odstupanja od odredaba ovog Poslovnika.

Materijali za sjednice mogu se uručiti vijećnicima neposredno uoči sjednice ili na samoj sjednici ako nije bilo moguće da se dostavi ranije.

OPĆINA ZAVIDOVICI  
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDsjEDNIK  
KOMISIJE ZA PROPISE I STATUT

**- Komisija za propise i statut -**

Šemsudin Muhić, dipl.pravnik, s.r.

Broj: 01-05-2236

Datum, 12.10.2001.godine

**S A D R Ž A J**

1. STATUT općine Zavidovići (prečišćeni tekst) .....	54
2. POSLOVNIK Općinskog vijeća Zavidovići (prečišćeni tekst) .....	78